ہی اگورہ نیلہ کنٹھ چھُکھ ہن ہن تے چھُکھ ہن ہن تے
چندر میٖدہ چانٕہ پدمہ پادن تے پدمہ پادن تے
برہمہ رُوپہ سمسار سنبھالن تے سنبھالن تے
سمسارہ رُوپہ چھُکھ تھستھ گالن تے تھستھ گالن تے
بھیر ونانی کھُچھے پاپن تے کھُچھے پاپن تے
سوکھ موکھ سیت چھُکھ دوکھ کاسن تے دوکھ کاسن تے
سارنی ہیتھ چانٕہ آسن تے چانٕہ آسن تے
دیاگرہ چھُکھ ولن تے چھُکھ ولن تے
کمستا تہ چانٕہ دیہ وکھن تے دیہ وکھن تے
چانٕہ تجباہ سیت ہیہ نیارن تے ہیہ پنڈن تے
اُدوانسہ چھی نشہ ہیہ نیرن تے ہیہ نیرن تے
خنہ ون پان زٹہ دن ون تے زٹہ دن ون تے
پرم آتمہ چھو تہ رُوپہ چھُکھ باسن تے چھُکھ باسن تے
سونس ساوان چھے سادن تے چھے سادن تے
انبھو ھاوہ ین چھُکھ لوٹھن تے چھُکھ لوٹھن تے
ہرہ ہر بولان کلین ہندی تے کلین ہندی پن تے
آنند بانہ چھو زین تے چھُکھ زین تے

شوہ رُوپ دارت برشت آسن تے برشت آسن تے
میٹھ دمہ شمرہ چھُکھ تر لوچن تے تر لوچن تے
وشنہ رُوپ دارت زگہ پالن تے زگہ پالن تے
زگونہ چھی چھی ترشوے گُن تے ترشوے گُن تے
آتمہ رُوپہ ہر دیس چھُکھ باسن تے چھو [illegible] تے
ناگن زمالہ چھے نال آسن تے نال آسن تے
نرملتہ چھُکھ بھسمہ ملن تے بھسمہ ملن تے
مہاکلپانت یلہ چھُوی ہین تے چھُوی ہین تے
مایا چھی کُن تناٹ گجھن تے تناٹ گجھن تے
زیون نہ دیون چھُکھ ننگن تے چھُکھ ننگلن تے
چانٕہ چھیان دارت ست سادن تے سار ست زن تے
پرمہ شو سیر ویس منز بجن تے منز بجن تے
پرمہ شخنہ سستہ چانٕہ دھیانہ شمرن دھیانہ شمرن
ست چیت رُوپہ چھُکھ آنندگن تے آنند گن تے
شوہ شوہ چھوی گپھا پان چھولن تے پان چھولن تے
پونہ سیت برگ شمرن فرہ ون تے شمرن فرہ ون تے
واندا کنی [illegible] تے دیہ [illegible] تے

سوہم سودن سان پرانن تے سان پرانن تے
دہ پران وہہ سان چھی ارپن تے چھی ارپن تے
شیر چانی تھر پیٹھ آکاشن تے آکاشن تے
آدکار چانی چھو کاتھنہ زانن تے کاتھنہ زانن تے
پادیر نام چھی اُفتہ بھیرن تے اُفتہ بھیرن تے
لیلا پچانہ چھمنہ بود داتن تے بود داتن تے
اناتھن ہنز ناتھ شوبہ چرن تے شوبہ چرن تے
کرد یا چھو پورکھ پورن تے پورکھ پورن تے
بھگتی چانی ون گرشن تے ون گرشن تے

اس بیچر کیمہ نہ چھینہ زانن تے چھینہ زانن تے
مو کھیتشرہ کرزمن چھن تے زمن چھن تے
پاد چانی تل پاتالن ہن تے تالن ہن تے
بڈہ آکارہ ستہ چھو شوبن تے چھوک شوبن تے
سیت سیت آسہ تن جھی رادن تے چھی رادن تے
چیت چھم چلن زہ چھم گلن تے چھم گلن تے
شیرہ نے آس چھوک شنکرشن تے شنکرشن تے
نشکلہ لین کر میانوی من تے میانوی من تے
گنگادرہ ہرہ ہرہ تھاوکن تے ہرہ تھاوکن تے

ہی اگورہ نیلہ کنٹھ چھوک ہن ہن تے چھوک ہن ہن تے

پندرہواں بھجن

ہت چانی پوزا شو شنکرہ کرہ
چانہ اُنو گرہ روست کتہ اددرہ
سیچ جانہ رات دوہ شمبرہ ہرہ
زل چھم باسن قل آس زیت
کاستم اَمرہ ازرہ زرہ زرہ
زان گاش کرتم کلا شنکرہ خرہ

ندکور

بھسما دھرو درہ چانوی ورت
بوچھ ترشنا چھم تیہ ہت چیت
سکرشتا ٹھ چھم دیا ساغرہ گرہ
ترپیشہ ہت بیھنہ ناگہ ناتھ امرہ
باستم پرنکھ سریہ ہیوہت
جانہ نادہ سیت اب ہری ہرہ ہرہ

پانہ چھک پان سمہار نہ ہنت — بخنہ بادہ چانہ مَن باگمبر بِرہ ندکور
یمہ یمہ اُش چھُم وسان چانہ تجبرہ جرہ — زِن چھم نِترِن منز باگ ورت
بخنہ شلوک چاُن ہی پرات پرہ پرہ ندکور — پُورِنہ بچھم دکھنہ اوترہ ترہ
مُوہہ ستہ وبچار چنہ بادہ کت — اکرشنس گچھتہ کیشوہ بوہ سر سرہ ندکور

سولھواں بھجن

کرنادہ تارہ ناوہ نشہ پیٹھ زاہ ڈلہ — کینہ فٹہ موہہ کلہ ہی کیشو
لبہ کینہ رہ ورت لوکہ سبہ منز رلہ — مہارازہ جامہ ولہ سادہ پر کرِچ
برم مانہ سمسار برہم زانہ تھلہ تھلہ ندکور — ویہہ پریہ نشہ نرنیہ نیہ منز چلہ
لمبہ منز فولہ یمپورٹ نا ہوِ — فیرہ تھلہ تھلہ تیرہ ڈودن زن منز گلہ ندکور
کایایہ مایایہ ہتہ رُگہ نشہ بلہ — بھسمہ ملہ ستمایہ ہنزہ سُمرِچ
ممتا تنہ گلہ پاُن زن بھسمہ گلہ ندکور — دیراگہ ملہ سیت پُس راگہ دیر ڈھلہ
نشکامہ کرمہ تس کرِہ پیوند — نبردہ نبرہ قل تس سونتہ پانے پُوفلہ ندکور
پوشم ہندہ سامیو چانی اڈھ گلہ — چندرم زن گلہ پیرہ پُورن
چندرہ چندہ آشہ چانہ سو پرکاشہ جامہ گولہ ندکور — کرشنس آنندہ امرت گلہ گلہ
نشکاہ پنہ نے گلہ سیت چاو — نرمل برہ پر کرِچ ہندہ مل چھلہ ندکور

ستارھواں بھجن

شکمیچ روست پرادہ بھچ روست شنبلہ شخت — بخنہ وت چانہ شخنہ پانہ سبت سلہ

نابکہ فلہ وابکہ زنمہ سوفلہ لمبہ منزہ فُلہٖ پمپوشا ہوٗ
کولہ ویف پٔرزلہٖ منز کولہ موکلہٖ مذکور چیندرہ چینڈہ سر یہ نیترہ گلمہ کوملہٖ
شین زن گلہٖ میلہ زلہ اسی سیت نتٕ چیتٕ وُزملہٖ منزٕ لہ پیہ زلہٖ مذکور
کلنایہ روست ونده ہے نشکلہ کالہ گلہ مالہ دارہ ونہ گلہ دالہ
چٕہ پیالہ پریمہ امرتہ زلہ اتھلہ مذکور نشکل ٹھہرہ منز منہ چنچلہ چلہ
فلہ رستہٕ کرمہ پٔرمہ گت پراوت تراوتٕ ترکس سور گہ منڈلہ ڈلہ مذکور
نہ کرمہ چیتہٕ کن بھسمہ ترملہٖ ملہ تاوچھیم کرشن ہاوتم شوہ روٗپ
شنزرہ خنیہ رُوگہ نشہ اکہ پیترٕ لمبہ بکہ مذکور بجتہ وت سلہ چانہٕ شنختہ پاتہ سیت

اٹھارھواں بھجن

یہ لیلا نارو منتبشرُ نے ہرش میں آکر سداشو کی طرف کہی ہے

نرگونۓ نرنزنۓ اَنت رُوپس بوٗ کیا ونے
چھُوک چہ ساکھی چیت چینیۓ مذکور ییہ بچھ گوس چی نشہ چھنیۓ
زیونس منز آسیۓ ہنے چنچل گوس مرنہ زنۓ مذکور
ٹوٹھ ہمیۓ اَکی کھنۓ واستاین منز کیتہٕ چھنیۓ
بُھقہ آسُس بییہ تھُہ بنۓ ” چیتٕ درٕ فشے چھوک جوتہٕ روٗنی
ہردیس منز پرزہ لان دیغی سریہ پرزہ لیا وُامہ پرزہ لئے ”
موچہ راد تم بیت کُن شنک چیت جادہ ناوتم آنند ہ امرت

تمہ چھنۓ بوچھی ہو بنۓ
چھینہ وٗنِ چھیٖ چھی منزہ منۓ
شوہِ روٗپس لگیو پاری
وینہ ایوان چھوک منزہ منۓ
ونہ ونے بوٗزت کنۓ
تسکیچ سیتی آک دٔلہ تسنۓ
لدکرشنس سوی دیہ دینۓ

مذکور

ساٗن ساوٗن چھو ونے پرنۓ
سیت دِچارہ ستو گنۓ
موٗلہ تلہ چھوک ترا کاری
تریہ واپیہ ترلوٗ چھنۓ
اَدہ بوٗ نزات پرت سوٗنۓ
ہنہ ونے تر نزنۓ
اَت روٗپس یُو گیا ونۓ

اُنیسواں بھجن

یالہ چاندٔت ہر موکھ یالہ شمبھوٗ
ہرنیہ نیہ نوٗتر دمہ ہوی وٗنِ
سوہمہ ہر موکھ پنچیالہ شمبھوٗ
خبہ دیہ چھے پرانہ اپانہ چھیہ دار
یارہ بل چھےسیت بختہ یادہ شمبھوٗ
واپہ نس چھی بھیرو وتالہ شمبھوٗ
لارطرفس چھی پتہ لارن چھس
لولہ نارہ چانہ دزیج چھس آرہ ول
نارہ آرہ ہیہ فجیسہ کنڈ تالہ شمبھوٗ

دِت ہرنۂ چھالہ لولہ ڈالہ شمبھوٗ
بھاوہ بیٹھہ بھرِ بیرِ سن تہ اوگن
شہرہ گامہ چھے سیر کرنس کوسنہ تار
قبرہ ناچ بندہ نالہ شمبھوٗ
شنخنہ پاتچہ ڈونگہ نے نادہ شمبھوٗ
بال پرارن بیٹھہ گنگہ آرن چھس
گنگہ یلہ فج مہ سنگر مالہ شمبھوٗ
ھسما دارہ وارہ وستہ یارہ بل
تبرفو چانگ چھس ہنہ پانچو

جونہ زو پہ لولہ نارہ چانہ سورلہ یو
روشہ روشہ ہینہ ہوشہ پوشنولہ گوشن
لولہ پوشن کرے پوشہ مالہ شمبھو
لشہ پلہ ناوہ اگنس سیتن پرہ
حسہ ہمہ پکھ چاہ ہر موکھ بالس
پارت برزہ جامہ دوشالہ شمبھو
رانہ بوگہ رازہ بوزہ پریہ سازہ بستوہ
پوشو کنہ دہ ہیند پرے لاگے
شوہ پوزابہ چیت ہوالہ شمبھو
ادنا شہ نیلہ کرلشہ ہمتہ باشہ کرہ ناو
درتنیہ لیجہ تر واسہ فنبہ سیر
ترن کالن وفہ اکہ حالہ شمبھو
چون حالن منز دگنانہ وویک
کس چھوسامر تھہ سوی کرہ چان ہو کار
بوگہ کرہ لدہ یوگہ بنگالہ شمبھو
وشنار پن کرشن پالن کر

دیہہ اندہ کارہ تتھہ چیپت زالہ شمبھو
دانیہ وندوان ہار چھس بوتوشن
دشہ بوزہ ہمہ مشہ کتہ چانوی بسرہ
مخنہ پراوہ تراوہ اشہ تے جالہ شمبھو
یارہ ہوکر ونارس تنہ پتہ کالس
سرہ ردہ زبن منہ کنہ کوی کنہ دور
ارزہ پازیرہ ہمہ چے تالہ شمبھو
دوپہ دیپہ کتہ پران آلوت زاگے
آشہ والہ واشہ منزہ باشہ پان فناد
ڈالہ دِت کڈ موہہ نے زالہ شمبھو
رہنہ ناوت پس زانہ سوی گودیر
ترن باگ وِٹ چھوک ترکہ باگک ایک
منز باگ اندہ موہہ جنجالہ شمبھو
نشکام روزت کرہ یوت وِدہ ہار
امر تنیرہ اتھہ چھوی ابھے تہ ور
ترہ زگت پالہ دیتہ دیالہ شمبھو

بئیںواں بھجن

ہمہ یکھ ہت چت فنبہ سیرہ شمبھو ۔ ونہ ینہ مہ ہر موکھ نیرہ شمبھو

شانت شہر من دم وگنا نہ راجے ۔ یکھتی وڈ ہتہ شختہ پانک تاجے

مختہ میلہ پانے برگہ تیرہ شمبھو ۔ کلبہ ورکہ نحتہ رکھ چھوک دوکہ کاسن

نشکامہ کرمو کر زر داسن ۔ شہہ جاد فرمہ یر کرچ بویرہ شمبھو

نزوانہ بیدرس چھوی وردگنان ۔ پنچو کنہ بیدے بوتہ کنہ پران

نادہ روپہ ین گث داوہ سیرہ شمبھو ۔ برار بدس پیٹھ رونہ تھومہ شر باد

پچھ بازہ منز دبو ڈونا تراد ۔ ڈولہ گھچتن فچہ یا میرہ شمبھو

دہہ ورشہ ردست روزہ لیٹہ ہسی منز ۔ آنمس کرہ ددیکہ پوزاہ یہ سنز

ساگرام ہو شو یہ پیٹھ میرہ شمبھو ۔ شانت وزبایراہت تراوت غم

دمہ دمہ حسہ خارت والنت دم ۔ سرہ دمہ شمہ دمہ جیرہ شمبھو

انتہ کرن منز جان پرکار ۔ کار کرہ دل جانہ سیت یپار روار

ہل تہ دکر سیدل جیرہ شمبھو ۔ یرمہ ہمسہ تانہ نادہم سو ہتم پار

تت پدہ سی یت ہوچہ ست گن شد ۔ تھیلہ ورشی زنگہ چھم گیرہ شمبھو

وشو روپ تران زلیف وشمبر ۔ ورختہ بھاوہ کن روزہ گھمبر

آتشہ تھف تراواگنانہ جیرہ شمبھو ۔ موہہ آولنہ منزہ کرشنس بٹھ خار

گمہ درشہ فنہ نس چھوس تار وچار ۔ گولہ سنہ ڈون گولہ منزا یرہ شمبھو

اکیسواں بھجن

بال نیرہ چانہ ویرہ شمبھو
رنگہ رنگہ فل بیرنگہ گل
لولہ اولا ایرہ شمبھو
بسکھمہ تھبلہ تھلہ ستمہ رشہ ڈل
خسہ وسہ ہمسہ تولہ دارے
بیرانہ آیانہ نیرہ شمبھو
دھیانہ بوگہ امرتہ دارے
قافلہ آسہ وایان ڈول
پت واتہ بر ونہ ڈھیرہ شمبھو
نہ ونس منز مشرت پان
کرہ کت تیاگ کرمت راگ
امرتشیرہ شیرہ شمبھو
مسریہ اگنہ جوشہ سومہ ہوشہ فیار
پانچہ تونہ شمہ دمہ رشہ دار
بنجتہ بادہ پنجتہ سیرہ شمبھو
ہریہ نترچ نظر اتراو

ہرنیہ نہ فیرہ شمبھو
ست سنگہ گوی زنگہ بلبل
فیرہ ناد تم دت گنانہ بل
پرمہ شوہ کرمہ کریرہ شمبھو
اتھہ دہہ لوتہ گوبہ بارے
گوشہ گوشہ ہوشہ پوشہ دارے
کرمہ ڈورہ دھرمہ بیرہ شمبھو
بر ونہ آسہ شنگہ مت ہوشہ دال
شہرہ منزہ کرہ ہرموکھہ زان
ہلش ہندہ تیرہ شمبھو
بخت بخشت پرمہ پوش لاگ
دن تہ راچ ہند رنگ تہ پرن چار
سیت وچارہ ٹھیرہ شمبھو
جوتہ روپہ سرہ رمہ گونہ خار
موکھہ وانک چھو چانون و
منز موہہ اندھیرہ شمبھو

مذکورہ
مذکورہ
،،
،،

چندرہ چڈہ چان چرنارہ نبہ ۔ مَنہ بُونبرِ من تت کرہ بند

فیرِت کُت نیرہ شمبھو ۔ ندکور ۔ مختنہ لبرہ ٹھ چھوچان دربار

پخنہ وُنت سکل کرشنس تہار ۔ شتخنہ بانچہ ہیرہ شمبھو

پائیسواں بچھن

چہ دِن کے دِن ہگہ گنذ اوِت ۔ کس گوک ترا وِت ہی شمبھو

اگناثی چھوم وَت راوہ راوِت ۔ ندکور ۔ کوچن منز فیرہ ناوِت مہ

چوفیرِس چھنیتم وتھ مہ ہاوِت ۔ ندکور ۔ ان چھوس ہکہ نس منتز ترہ دتہ چھم

پتہ چھیم ناران ان واسا ۔ شوبیا گچھن چی مہ چھر پاوِت ۔ ندکور

دیاچان آیہ اشنان تھکن ۔ ییت منزنس لوک ہکن گے

چھنس پتھ چھومہ چلان ساوِت ۔ کریہ منزہ رمیان باڑھت پانی ۔ ”

ٹارہ دیہ دیا داثی چھوک ۔ پھنیت ناوس گچھے منہ چھاوِت ۔ ”

چھوس وانمت نخہ شمشیرہ دندرہ ۔ شونگت چھس موسہ نندرہ منز

جاہ زیرہ روست کس ہم دُزہ ناوِت ۔ کا یاپہ کا تھس پتھ چھس غسیت ۔ ”

روزن نہ دست پن چھوم کرو تھ ۔ دھرکی ہیرہ ہتس نم موکلاوِت ۔ ”

رُوشت چکھم ڈنشت بالے ۔ ہتھ نہ ہی بر ونتھ وادی چھوم

سورج ہند جامہ تھوم پیراوِت ۔ زن چھوس ہیو مت منز میدانس ۔ ”

آشاوانس تہ وُنت پارہ ناو ۔ فِقر وادِ کمائی مَنہ ناوِت ۔ ”

نغمن بانسر چھم تتہ لاوت — دیہ تا وچھان مشراوت مہ

کتھ ہلہ ہیتھ چھاں اوت — مذکور — کرشنس یوت آوین گنزراوت

متہ چھس تراوت لوکن ہاں — وشاد ہیتن ہیتن سوکھ پرِوہ ناوت — مذکور

تیشوان بھجن

کم ویستر چیا کیا وتہ لولو — متہ چھاوٹ وستر وتہ لولو

ہیوہ ناتھہ تہ شوبہ ورشتہ لولو — چینہ کے امرتہ ورشتہ لولو

ونہ بیتہ متہ بختی تستہ لولو — مذکور — ہرہ سترہ وہیہ لگہ تہ پتہ لولو

ہرہ وہیہ زن چھینہ بیتہ بیتہ لولو — توی چھینہ توی چھوک یاوتہ لولو ،،

چھنہ وارہ دیہ برشنا آسنہ لولو — ننگہ گنہ چھوک کاستہ لولو

ہتہ واسک چھوی آستہ لولو ،، — کوستہ پوزا کرے کمہ گونہ لولو

کم بختس بختی چھینہ لولو — ترہ وتہ ستہ سوتہ پوش دتہ لولو ،،

چیرت ماد بسہ پوکم ہندہ ونہ لولو — سرتیچ پوزن چھے کت انہ لولو

موکلت بنہ چانہ خنہ اکہ خنہ لولو ،، — متہ واچھے تا وچھان خنہ لولو

رازہ یوگک راز ابنہ لولو — چیتنہ توٹھ چیت چیتہ لولو ،،

چانہ دیتنہ چھینہ ونہ چینہ لولو — خوش سا پیتن ریوہ وچینہ لولو

آسنہ ترہ یقی تر لوچینہ لولو ،، — ست پورشن ہندہ ستہ نتہ (زینہ) لولو

ہی ست پت آنندہ گنہ لولو — کرشنس توٹھ شوبہ لکھنہ لولو ،،

چوبیسوان بھجن

بل تے مادل وِنہ گلاب پمپوشہ وستے
پوزابہ لاگس پرمہ شوس شوہ ناتھس تے

جٹامو کٹہ بیچھ گنگا وسان چھس تے
دیوبیہ تہ دیوتا وشن برہما چھس دستہ بستے

بختے باوک جے جے کار اسن تس تے
پوزابہ لاگس پرمہ شوس تہ شوہ ناتھس تے

دیاساغرہ لولہ وزبا کرِن مست تے
ہا پوشہ متی ہوشہ ڈلنت چھ تھود ھیانہ چھس تے

اسار سمسار چھلہ راون سورہ وزہ کس تے
پوزابہ لاگس پرمہ شوس تہ شوہ ناتھس تے

پمپوش یاد وسبت ہیتم استے استے
چھرتن یو وندے زوجان ہت الپج وس تے

راگہ چانہ ستین پانِ اورم راگہ راوس تے
پوزابہ لاگس پرمہ شوس تہ شوہ ناتھس تے

پار پار لگوسے تہ شوہ شنکرہ شوہ ناوس تے
درشنہ چانِک چھم بچھ لولہ سبت ہاوس تے

نو ٹھہ تم سدا شوہ زگت البشورہ چھس بکس تے
پوزابہ لاگس پرمہ شوس تہ شوہ ناتھس تے

امرناتھس نیلہ کنٹھس کلہ وندس تے
وچارہ ستین کرشنن بچھ آر بیہ نس تے

پچھ پچھ ستین گچھ اربن ہت باوس تے
پوزابہ لاگس پرمہ شوس تہ شوہ ناتھس تے

پچیسوان بھجن

نورہ برتی سورہ متی اسہ ناہ گرگاش آد
صبح نل و تھہ شامہ رو دیس لوہ ہتی پوش چھا

سریہ خنت چان چرنہ گمگ دھیانہ منز فولنہ آد
منہ ممبو سان مشک ہینہ تتھہ منز باگ چھاد

چندرہ چوڑنہ درشنہ ستین شامہ وقتے زنہ آد
منہ ممبو تتھہ منز فٹ گن بھجن ادو ۳ بار مہ

میور ولیس سعبت گوپت فیرنہ کیت سو درآد
صبح فو تھہ شامہ رو ۳ لوہ ہتی پوش چھا

سر یہ چینہ ہر اکھ سایٖن پوٗرنہ ماوشن پیچھ ناو
پوٗت تس نشہ دو سایٖن موٗنس سوی تیوت آو

بیک ناۂ روپہ کین اگنا نہ سیت ... نہ آو
خسہ وسہ پرانہ چھٹہ وارہ پران تس مہ گاش آو

یوٗگ ناوے دنہ پوٗروک سیر کرنک ترمہ چاو
پر مہ شمہ نمہ شمہ دمہ سوٗمیہ ہمہ وایہ ناو

شنہ کوی شناسر منت سیت یاوہ ڈکھ مہ واو
خیرنک مہ میلم نشا ناچی مہ وانا مت بناو

سر یہ سیت ورزہ ہے برم اندرم تندری ناو
زیوٗنک برم چلنہ بابت گوڈہ تھاہم اندرن یٖنہ ناو

انگہ نیا سک چھ قواعد روٗی آس ہا وہ یاو
چھوٗہ مانن دن سلامی کتنا ہے برم کوٹہ ناو

کیا چھوٗلبن چھوٗ دن ییٖ چھوٗ پراوٗن چہ پراو
گاٹہ جار چھ منتراوٗن یادپاوٗن سادہ ناو

ویراگہ بلغ گژھ چھاوٗن فولیہ ہاوٗن ہردہ داو
یاوٗن شوٗنتھا چھوٗ فلمت ہوشہ کین پوشن چھ گراو

لنجہ ہنجہ وہ پوشنو لا چھوٗ تنی لاران کاو

ہر بس نشہ بن ہنا گوٗ چھس دپان چھنڈ مہ راو
اتھمس نشہ من ہر موکلہ گوتہ ییوٗس پرپنچ ناو

صُبح فل وُتھ شامہ روس لوٗہ ہتی پوش چھاو
اک اشارہ کرمنہ صُبحن سپدیاس پنچھ ناو

اوٗرہ دیہم آتھوے سزلمبہ ہند پاٹھ تل چ یاو
صُبح فل وُتھ شامہ روبس لوٗہ ہتی پوش چھاو

پان پانے پانسی منز یکہ ناو پارپنچ مہ ناو
منشہ ہے ہمہ نشہ یاد اک نشہ داما منتہ چاو

صُبح فل وُتھ شامہ روس لوٗہ ہتی پوش چھاو
منزہ ژٹس وہہمن برمن قوٗن چھکمن میان گراو

گرزہ چھ ہندرے خوجس منز ویکہ رانہ آو
صُبح فل وُتھ شامہ روبس لوٗہ ہتی پوش چھاو

دیہہ ابھان گژھ تراوٗن گژھ پراوٗن برہمہ بھاو
بوگہ ابھلاش گژھ ساوٗن اوٗرہ ناوٗن ستسنگ بھاو

صُبح فل وُتھ شامہ روبس لوٗہ ہتی پوش چھاو
ناوٗن ہر داتے چھس ییٖ چھوٗ پتھ وقتس سو بھاو

کتنہ ہبل بول بوزن کتہ گاوٗن ٹا و ٹا و

چھبیسواں بھجن

یِژھب آسنہ ہرگوشہ گُن چہ ساری ۔ اولہ پوشن لاگے چارہ چاسِ
زڈُہ چینبہ لالہ مالہ انہ گنہ گشہ ۔ پرمیہ سیت چھنہ ہوسے تالئے
سرؤ شیخنہ انہ چھو کُ سرہ اوپکاری ۔ مذکور ۔ اوماد یوی کرہ ون اُد پایا
تہرن یوہ نن ہتز جمسا مایا ۔ سیت چھے آسنہ ون کاسرہ ون میہنز خواری مذکور
شیر چاوُن آسہ ن سرگا پرسی ۔ گوری شنکرہ کُل رگ چھے
مس چاوُن ہرتھ گاسہ جٹا ہی داری ۔ ″ ۔ سرپیہ چیندرمہ چھے اچھہ زی ہانہ
ہی گوسانہ چاون دصرہ زرودیث ۔ تارامندلس چھتہ شب بیداری ″
آس چھوی اگن تے طرف ؤہ کن چھی ۔ من چھوی ساوداں نخین پیٹھ
دو کھونتہ وکلاد وال پایہ باری ۔ ″ ۔ آکاش نات تے پرتھوی خو پیچھی
وانی چانی وید چوُر چھی ۔ پڈ چھے سمند چھوک نرا ہاری ″
بندتان آسہ ون چہ توہ تے بالی ۔ ہی چھولہ بھلئے کورتھ پال
سارتی زیون کرہ ون چہ یاری ۔ ″ ۔ آسہ ون چھوک دکوتھ نایکہ نت
مچھ چانہ بید رازہ دیوتا ہت ۔ پانہ چھوک تیاگی تے وِدہ ہاری ″
اوناشِ نت چھوی لسہ نوی لسہ نوی ۔ زگتک کلیان آسہ نوی چاوُن
جے شوہ اومکارہ ہی نرا کاری ۔ ″ ۔ ہی مہا سوکھہ موکھ چانگ ونہ کیاہ
سانئہ بد سرپہ زن چھی یکجا ۔ چکھ چھے پہلے ہی کالہ سمہاری ″

ٹوٹھان چھی چھو کیہ سدن تہ ساد ن	پمپوشہ پادن وندیو پان
گنگی ماتا کلیہ پٹ چہ جاری	ٹھاروں تہ گارن چی چھی ساری
جنگلن تہ کوہن تہ غافن منز	جوگ سنیاس نے ہیہ برہمچاری
تو اسیت کھیر کھنڈ تھا لایرہ یو	ارپن کرہ یو سرہ یو وھیان
پریچہ پرہ نے ہجہ راد تاری	تھادیوہ سرہ بوزن بوزیہ یو
انہ یوچی لشہ کرنہ آہار	آرمیان ہیہ نے چھوک تھا وچاری
بونم تہ مادسہ آرتھی پرہ یو	پارتھی پو زا کرہ یو یو
لجنت کرہ دنہ ہی گنگاداری	کوف گرفت ہر ذات نے گرے
ہرے ناتھو کو دھ شہ رچھہ	دنہ چھے دیون سے باری
برتھاچانوی روپہ سرنے	کر پورہ گو دمہ لگ پرہ نے
لبن نہ دیو تاگیہ لالاری	گنگاتہ جمنا کنجہ گاہ چہ کران
برہماد شن چان دھیان سران	بینہ راذہ دھرمہ راذہ دیو ساری
تہ راذہ بردتھ برتھ چھیر دوان	تن دن ڈورن دانتہ کانہ
تھندہ تا دیبت پایہ اکس ماری	کرشن چھوی زادن کرہ ون زاری
کاستس گناہن نا داری	سدا شو سامیو لگے پار پاری

ستائیسواں بھجن ۲۷

شو بہ لگن ساری چھیو	شو شیو بوہ سرنے بجے

سُو پرکاشے پرمانندے ۔ وندا تنیہ جانت
وندیےیی ذیہ ہم تیہ ۔ تارکوڑ ۔ نرملہ ذیہ آوت ہیم جانی
صاف تنہ چایہ ہند ونہ کہ ۔ نارکیہ ۔ مت وچھاون دوان ہیو
رنمہ نرنمے دار تا یہ دارُم ۔ شوہ چرن ہند شبہ دھیان
دِھیان وارن رنہ قُل مہ دیو ،، اَرے ساوُھد گیرا بناوُد
سب گماوُ شوہ لیلا ،، ست سنگھ سیت شوناتھ ہیو
سمتا یہ روست میں ہون باندھی ۔ جُمتا کے آندھی میں
چھوڑکر کے لیو لیو ،، سَروہ بوجن بوگا کھاوُ
ہس ہس کے آوُ جی ۔ پریمہ ٹھنڈا پالک پیو ،،
مایاے وُلتس زلئے ۔ اَرپن کرہ بالے پان
موکلاوِت ناوچان نیو ،، کرشن جی ہے نیرادِاسی
سنیاسی نشکل کر ۔ چانہ نجنتی چھس بڈزیو ،،

اٹھائیسواں بھجن

یہ لیلا شری پاروتی جی نے شری امرنیشر کی طرف جنگل میں کہی ہے

ولیہ وُات میلہ نک دُرشن میہ ہاو ۔ نیچے سرہ کی پمپوش چھاوُ
اُدو بتہ رُویہ چھوک کنوی آسہ وُن ۔ اَکی جوُتہ رُویہ سیت نت وُن
کنوی چھوک تے چھوی کیزل و ۔ مدکو ۔ دُویہ تنہ چھک شوہ نسخنہ رُویب

ژُ بُوٗدُشہ سِر یہ آتھرِ ترٛچھن ناو	نازکو	چھوواہَن دراک چی اُدس بخنہ باد
چھ وُش ہند رِ ساميوٗ منتہِ موکلاو		پوٗنم ہنز زوٗل چھس مہ منڈ چھاو
پوٗشہ تہ مادسہ ورت وار وارِ		ہنت کرہے پوٗشہ پوز چار چارِ
لو کہ کِن پوشن کر ثم کراو	"	کرشنس پریم چانُن پیٹہ پھڑ زاو
سیوہ چانہِ کرہ نے زمس آو		کال ہیلہ واوس سیتن واو

اُنتِسوال بھجن

یہ لیلا نارو منیشورنے شری مہادیوجی کی طرف کہی ہے

لتراپہ رستہِ پرزائے		اَنو گرہ چھوچانُن جایہ جلے
کس چھوٗی دوم کس منڈ چھک		بڑملہ منہِ کِن چھوٗ یہِ ثُک
گُن چانِ نہ گنزرنہ آئے	ندکو	یاک اوتا چھے چہ ہنت
چھوٗی بُھوٗلہ بھالے ناد ست		جے جے چھو پچھ دیاے
نِرلوٗبچھ موٗہہ چھوٗی گاٗلتوٗی		آنچر چھوہ کام چھوٗی زاٗلمتوٗی
آسِت یہ تیز اوماے	"	ورختہ وسنز چھی نہ نال
فیران چھک چی بال بال		کس زانہِ چھُک کت نشاے
نخہ نہ امرناتھ چھوٗک		دسنز تراوثم یم لیک
نادرست سوٗکرہ برتہ مائے	"	پرمہ تخنہ سنتہ بھوٗنہ بھالے
تالِ چھپے نیپت گلہ مائے		مستانہ بے پرولے

بۄنیہ ران چھی دۄنہ کی چہ پور
ڈلنگ نہ مۄیہ مالٔے مذکور
گزہ چھم نہ سہہ مسلاولت
مۄکٹہ کنہ چھے جٹ
جٹا مۄکٹہ گنگاے "
رونہ تراو ہمسن ساے
ہاوازہ آیاک بنہ تھی
میناچہ وچھتے درلاے "
ہاوس تتھوی رۆفاسندر
کرشنس تتھوی دِتہ درشنوی

آشچریہ تراوت ملتھ سۄر
ہرشنس خبت ھسما لمت
خوشن گوی تی بیچھاے مذکور
تاو پیوی سنکٹہ کٹا
ہمسہ تاو بیچھ سہاے
ہمِسامہ چھم ہمساے "
کتس فویہ کسٔ ہکہ وَنہ تھی
ڈیشت چہ گیہ خبوبس اندر
بیتھہ لگہ ہی پت چھاے "
بیتھ باسہ ہس تربھون کنوی "

تیسواں بھجن

یہ لیلا مینا وتی نے ہرش میں آکر سداشو کی طرف کہی ہے

مِہ غم کاسُت چہ دگمبرے
پریمہ چانے درلبن گرے
شرانا کرم کور کھنز کہ تسرے مذکور
زِ دمنہ وِن چھو باوک بیال
زاورہ ناگہ نہ رگت الشیزے

پمپوشہ پو زاگرہ یو
گرہ ہا ہرشیشور کی درشن
پرمچیہ پرتھو یہ پرات پرے
زاورہ زمہ پاپ نالت ہرے مذکور
اتھہ بھاوہ بیالس ناوُتمہ

پیہ مارتھہ رس پیوس پرمیشورے	ندکور	گلم خیوب اکہ بکہنا ترے
چلم خوتہ موہ واتت موہہ		بڈ ہیتشری تارنس بوہ سرے
اشننہ اکالہ ہی آمرے		یم ہیرہ خان نبیوم شم دم
یمہ کن کرہ گالنم شنکرے	"	کامکہ کرو دکہ بھسما ترے
اسرہ پیہ کرچ گرنے سورہ		ہر شس بہ کرتھس ہر شیسورے
ہی شوہ کیشوہ گوفہ اندرے		دو یہ اکارہ چھکو ادوبتہ روپ
رامیشورے نہ شامہ سندرے		سنکٹہ کٹ چہ جٹا درے
نادبیوی کاست یمہ سارسنکٹ		ورلب مرچی نشہ ہری ہرے
ہی امرے ہی اذرے		ڈیشت چہ زرے رود منہ ہوش
چراچرے چھوک آنتجرے	"	تچھ اچھ وتم وشیشورے
دچھہ ہاے کرہ ورہ سربگت تیز		ننہ ات تیزمن نشہ کتہ درے
تیز تیجہ بادت بھسما درے	"	بوین چہ ویس نمسکار
واچیس پیئس گیس وسمبرے		کرشنس دہ بکھتی غنی شورے
گدھا دھرے صدا بورے		آنند وس آنندی شورے "

اکتیسواں بھجن

یہ لیلا پرتھوی نے ایسی حالت میں کہی ہے کہ جب سونے کی برف میں غرق ہوگئی

پالہ وینہ یمہ چالہ روت لگہ پالہ پالہ		پالہ ووت چالہ کت لالہ ورشن

چانہِ پالنہٕ یسیت بالہٕ تر زگت پالہ — چالہ وِن چھیس بوٗ زگتنگ بار

ہرنیا کھارِت خارِ تھس پاتالہ — مذکور — بیٚہ کاس دیہ مر تنتر یہ اکالہ

جے شوہ اومکارہ چھم چانِ ست — لمہٕ کرتہ سونہٕ شنیس دم سنبالہ ،،

کھنڈہ کھنڈرہ کاشیہ کنتمر بنیالہ — بکھنہ چانِ تھاوہ ون چھچی یٹ پاد

تہنزِ پاسہ کیلاسہ واسہ کاشمر لالہ ،، — دشہ بوزہ تراوہ کیچاہ اشہِ نے چالہ

نشہِ ماسمارِ پشہ کوتاہ — پالہ ونہٕ نچہ سالہ شوٗبا بیمہِ چالہ ،،

شکانہٕ گنگہ جٹہ دارہ ونہٕ جھوٗ بہالہ — نتھہ تنہ ننگہ تالہ متہِ رٹہ ہت

منگہ کیاہ چہ ننگہ آیس بوزتم نالہ ،، — تھاورن منز بڈہ بلہ ستہ سیمالہ

شوٗ شبنہ سیتن کاورن چھیس — نترہ لبہٕ لالو کوتاہ مخنتہ والہ ،،

نسکلہ کلہ مالہ دارہ ونہٕ کلہ والہ — پریمہ مستہ کی پیالہ کرشنس چاو

مستی تس انہِ ادہ بنہِ منوالہ — بالہ یوٗت چالہ کوت لالہ ورشن

۳۲ بتیسواں بھجن

سدا شوٗ کی طرف مصنف کی پرارتھنا

یچھ چانہِ دانہِ وچہ شوٗ شبنہ مانہ — ہا گوٗسانہ سرتلہِ کرشون سوٗنا

ننگہ چھوس لگمٹ منز بوہِ ونہٕ شانہ — زنگہ چھمنہ کتھہ پاٹھہ پکہ منزلس

انگہ ہینس منتران کرہ ناو گنگہ وانہ — مذکور — یشِ بود گرنس مایا یہ ہتزہ ٹھانہ

فوکہ فوطہ گنز مہ ڈکہ لسہِ — موختہ چھم اسان زگتچہ سیانہ — مذکور

سَندکلپہ چھُ منز مچہ نندرہ میانہ — اَن واناہت چھُو مَن زاگن

گنڈہ تھوچت وَنہٕ منز مَنہٕ ہیمیانہ — مذکور — ترِشناتہ ممتا میلت مان مانہ

ماجہ کورہٕ ہیجِم خانہ دارس — سنتوشاک سعون نیوہم دانہ دانہ — مذکور

بھاوکِ پوش آسن یچھہ ہنز ہوشیانہ — راگہ ویشہ رانہ وتہ لوٹہ نبہ تس

رازہ یوگہ رازہ آیہ عدالیچ چانہ — ،، — گنڈ چھُو سمبر سیٹ زانہ مالا یہ ہسانہ

سُمبر چھُوک جی تے مالہٕ فل چھُ دِیو — یچھہ سمرٔنہٕ فرقے کتھہ چانہ مانہ — ،،

کرشنس سران شوہ تشکھیج نیارہ پریمہ بانہ — ماجہ بھوانہ ہنز پاسہ کرہ ناو

تمہ پانہ پیپہ تس پر ماتندہ دانہ — ہاگوسانہ سانہ سرتلہ کرسون

ہینتیسواں بھجن

من مال کی لیلا

بختہٕ وت سلہ مانک میان مَنہٕ نی — شختہٕ ناتھ گنڈہ یو مَنہٕ نی مال

بوز بوز سروہ نی کر کرِ مَنہٕ نی — ندیاسہ گنانہ نہ دلیف زال

ساکھاتکار چھاکِ شوہ روپ نشہٕ نی — مذکور — آدرکار و تمت چھُ چھی ست زنہٕ نی

منز چھی اندہت مایا زال — نر گونہ نگیو یچھہٕ نی گونہ نی — مذکور

بھینشنہٕ یم سو کھ چھی گُن انہٕ نی — تمہٕ نی آے منگہ کال یچکال

تہنزہ اچھہ ناڑہ منزہ کلپا نت نبہ نی — ،، — چِت آکاشہ ہاونت مو کھ بنہ نوی

چھاڈہ نس لگمت چھُو سی ہو یتال — رُژھ چھُو تھو کُھ وَتہ کڈ چھیس مختہ نی — ،،

بُہ چھوک تیچھ چھوک کتھ چھونہ نی
وُنِ وت چھونس چھ وچھان پننی مذکور
تیزہ ویر اگُک سُو راہ وال
لولہ آلوہ اش فُریانسٹہ کنہ نی
سوی موختہ بنہ ہنس چھ موختہ ونی مذکور
شاہ پُور در تاو واتھ بت ال
ہلہ ہلہ لادِہ لادِہ مادِہ مادِہ گوننی
گاش گاٹہ پیوہیرِ رِس چھوچھنہ نی ″
سماہ رنشہ زل فرمالال
یوگہ اگنہ ون چھوس گیانہ ان رنہ نی
ان پچھا کرِتم انُوگرِ ھ پینہ نوی ″
بانہ رو گرمہ ستہ چھس کنگال
گندہ گنڈ ونہ چھم آمن پنہ نی
دوگہ ناد ولنگت چھک تزن گونہ نی ″
سِنز سازہ گر سوزت سنبھال
شنخنہ پانہ سیت بادہ نتھ نبہ نی
ناہ لکھول ادر وننہ کن وردنہ نی ″

سوی زانہ یس ینہ یتھ ہُو حال
دسہ ابھیانک کُل سیچھینہ نوی
شوہ رُوپہ تی بنہ یئی پوسنہ پہ نی مذکور
چانن گچھہ نا ترچھم لال
پیزہ بادہ پریانہ ناوپان پنہ نوی
سنز باندرس دان اللہ نرونہ نی ″
کونز کیہ خلہ فلہ وچھ مختہ حال
نیمہ چین نار چن بمہ کن ینہ نی
نشکامہ کرمہ بومہ کلپہ درکھ بنہ نی ″
یُو گیشرہ چھی مور کھنس سال
دیہ دنہ پرایت پرشتکانسہ بنہ نی
بارہ بھگولنہ لدتم بانہ پنہ نوی ″
وردِم مہ بندرہ چندرہ چھکدبال
سادہ چھم پچھا کوماری ننہ نی
ورنس سنز درہ کی ورننہ نی ″
بخت کرمینا بادہینال
تھف کرمنس چیت آنندھ گنہ نی

دا نام درخت

نف گوس اتھ مٹھ زف مال
مینا یہ ہیمالہ پربت چھووَنہ نی
سارِ دیو چکرس فیر پرِ دکھنہ نی
تھپہ خارتن ہیچھ سُوہم بال

مست کرنس ہیتھی پرہمہ مسن چینہ نی مذکور
چکر شیور چھی ترزگت پال
کرشنس ہر موکھ موکھ ہاوِ بنہ بوی
فیر فیر نیر نیر بزنیہ وَنہ نی ؎

مذکور

چونتیسوان ۳۴ بھجن

پوشہ پوزا کی لیلا

بھاوہ پمپوش فِل پیریہ سرِ سی
شوہ دھیان دارن دِید وستارن
وِیکو نتھ سا نیین سانس گرہ سی
امر ناتھ کس نشہ امرہ سی
شروہ زتھن ہیت فِل چھوک اشرہ سی
گودہ آدِ دیو سن چھو جے جے کاری
گنش بلہ زلہ بلہ موسلہ درہ سی
نو دلہ کلہ دندہ امرِ شیرہ سی
وِچیارہ پر دِکھن دِہ چکہ درسی
بالہ ہیچھ تو تا یہ تو تا یہ پرہ سی
شناف چِل بندر ۲ نتہ گوا نیچرہ سی

شوہ شنکرہ سی چھ پوشہ پوزا
امرت چھ ہارن کارن تہ دیو
رامیشرہ سی چھ پوشہ پوزا
تریتھ یاترا یہ دِرایہ ہیت پوشہ فِل
موکھتیشرہ سی چھ پوشہ پوزا
گُڈ دِس چھس انواری بردنتھ
لمبودرہ سی چھ پوشہ پوزا
تھجوارہ کرہ شنکرہ سی پوزا
وِزہ ایشرہ سی چھ پوشہ پوزا
اننتہ ناگہ کرہ ماگہ ماگہ سران
دشمیشرہ سی چھ پوشہ پوزا

آر گہ پوشہ بگہ شاخایہ پوزہ گرہ سی
موکھہ پیترن منز کھیتما ترہ سی
بشوہ راگہ کار کھتہ ناگہ پاٹھہ برہ سی
ہمہ ہیتن پاٹھہ ہیت ہلدرہ سی
پرہمہ پوشہ پالہ ہیت پاٹھہ ترسی
کھماکرہ مہ دھیا ناسرہ سی
کوٹ ہیرہ اندہ فیرہ تن سرہ سی
آش تھوہ شنکرشہ نس ورہ سی
خسہ رخصت ہیت زندہ کیشورسی
پرمیشرے تہ پرمیشرہ سی
ترشہ وے سنز کرت ورہ درہ سی
شدہ برارہ وندہ پان شامہ سندرہ سی
کھیر کھنڈہ قندہ ہیت تھالا برہ سی
نیلہ ناگہ نیا کنٹھس دگمبرہ سی
دیوس تھلے چھے دیوہ سرہ سی
واسک ناگہ سرانہ شمہ ہمہ سرہ سی
کپالہ موچینہ بجنتہ ادبرہ سی

متن وانت ہتن اپرادھ
سری پاسکرہ سی چھہ پوشہ پوزا
پاپہ ہرن ناگہ ہرہ نم پاف
ہری ہرہ سی چھہ پوشہ پوزا
سونہ شایہ او پایہ کرہ پوشہ پوز
اوما درہ سی چھہ پوشہ پوزا
کوٹی ترتھک چھس جھما
گونیشرہ سی چھہ پوشہ پوزا
بشوس تہ شیوایہ کرہ پوشہ پوز
زنہ کیشرہ سی چھہ پوشہ پوزا
ترنہ ون بوہ نک پادہ پرنام
بیتا مبرہ سی چھہ پوشہ پوزا
پرہمہ سیت آپرت وندہ ہس پان
نیلا مبرہ سی چھہ پوشہ پوزا
سارنی دیون چھو پادہ پرنام
یے گونشرہ سی چھہ پوشہ پوزا
پایہ چھے گجھت برہ شایہ موچن

پالہ ونس کپالہ مالا دَرہ سی
گنگہ جٹہ نی گچھت دَرِ منگہ ہرَ سی
براہ ون چھس تس ہِس آسنرِ سی
ہت سیت ہت پنہ نس اُوپرِ سی
کُوٹی ترتھ پوش لاگہ انیترہِ سی
سویم گچھ تھی پریم بَرہ سی
پوزہ نِشکلہ کلہ مالا دَرہ سی
تولہ مُولہ پرہ زہ ماوِت سنگورہ سی
دُوپہ دیف آلوس ہیت چامرِ سی
دامہ بِلاوہ تنہ منہ پُوزہ ہرہ سی
یرتھ بالہ خسہ واتہ بِچھ برہمہ ہرَ سی
ہمتہ دارہ ترہ واتہ پیٹکو لہ آسرِ سی
وِشہ روپ زانِت وِشیشرِ سی
ارزن دیون ہیت پُو دِشترہ سی
منہ کس منارس منتر شبد رسی
پربتہ شارکا یہ لیلایہ پیرہ سی
گامِہ منکہ کس اُسرہ سی

ترشیلہ دَرہ سی چھہ پوشہ پُوزا
چاوِہ ناوِم اَمر تہ چی دھار
جٹا دَرہ سی چھہ پوشہ پُوزا
شوہ راگہ پریا گہ منزہ کرہ سران
ترپوشکرہ سی چھہ پوشہ پُوزا
کالا گنہ ہرہ ورس تہ بدرہ کالی
کلا شیخرہ سی چھہ پوشہ پُوزا
راجہ رِنہ ماچہ راگنایہ کرہ پُوز
بُوتیشرُ سی چھہ پوشہ پُوزا
پرارس ہر مُوکہ یرہ سی تَل
نرگت ایشرہ سی چھہ پوشہ پُوزا
شوہ لولہ گنگا یہ منز کرہ سران
گنگا دَرہ سی چھہ پوشہ پُوزا
تار اوِ تاگہ کرہ دیا نہ پُوزا
دامودرہ سی چھہ پوشہ پُوزا
دامہ یو رچھہ یرہ سی تَل
حکر شورہ سی چھہ پوشہ پُوزا

زنگہ ننگہ کونگ نش فل بانبرہ سی زالایہ بالکا بپہ پوزا یہ لاگ
شرہ بادیوپس تتہ بھسما دِرہ سی ہر شیشرہ سی چھہ پوشہ پوزا
ناگہ ناگہ فیرہ گوت بیتھہ بوہ شرہ سی لاگہ ناگہ ناقس کُن منتہ پران
پوزکرہ اندر شیوہ مندرہ سی اسھمرُوپہ ہر سی چھہ پوشہ پوزا
کرشنن چادِرہ شیوہ پریماک جرہ سی تتہ تھ فل داوس گرہ سی منتر
رُوپ ہاوِس منتر کھناترہ سی شادا اکھرہ سی چھہ پوشہ پوزا

پینتیسوان بھجن

پرُدوش کال کی لیلا

سرے شامِ گرے درایس چہ کُن آیس ہرے شمبھو
بیھس سایس تتی چایس بیُس پایس ورِ ے شمبھو
چھُوہ سایم کال گالن کال پالن ات ہُو کنگال
بیھس کالس سُرے پُس تس سلے کالس درِ ے شمبھو
پردِشی دوش چھوی تس کالس ت اشو دِیوہت آسن
چھُوہ آننگ پچا باسن نچان بیچھہ ڈابرے شمبھو
نچان چھوی کیش چیچہ لوت دِ شیشی جامہ پیراوُت
چھُوکمہ تان ہرشنہ کُن ترادِ ڈوپٹا پیھہ نرے شمبھو
چھُہ شمرن جٹ سونچ ہاوت نرس دھپا ناجرس پادن

تھَوِی کَن لولہ کَن نادِن | تہ اپراوِن ہرے شمبھو
چھہ برھمانڈچ تھری فوِنجِچ | زنگا زنگ چھس فونے نچِچ
بولاگس چھس کرن بچِچ | وُرے مریت تھرے شمبھو
تھا مایا چھہ مَن موہَن | پرپنچس کارنَن دیوَن
کران چھُی تھا مہ چیت بود مَن | پچھی ہشہ سُنارٔے شمبھو
وزان تھالیچ تہ گنڈا چھے | وصولا ہت کران نے ذرے
بست پے سیت شاس ئے | کرے اکسی گرے شمبھو
چھُہ موکھی دانہ بت زانَن | تمس چھی دیوتا مانَن
سُوہت چھی ہرشہ کَن تھانَن | مہ نش وانسا یرے شمبھو
گوان چھُوی شاہ مرشند نال | شُر سانین مُنگ منڈر
بتھس نغمس اللہ رکر شنس | گنڈا خاو اک اَرے شمبھو

چھتیسوان بھجن

ہی دینہ دیالہ ہی ترزگت پالہ | ہی بالہ ہی کالہ سمہاری
بردوندہ سوشچھند اکھنڈہ اکال | لوکالنشہ رچھ مہ ہت ساری
ہی پالہ ونہ کا ستم کالنے ذالہ | نتھ سُر سُر ہت ہو تھ شوہ شوالہ مذکور
ہتہ سُرچھ یا سان سبتاری | ستہ تالہ مارن پھیرتہ بیتالہ مذکور
ابارا نشہ رچھت شود ۵۶ سالہ | ہی نشا پہ خیمہ یا یہ بوادی

اَسہِ لیکھہ کلیان کپالہ کرہ پالہ ندکور
کاؤ رنہ آمت چھہ دوکھہ اوہ پنچالہ

اَسہِ دِل چھہ چنچل سَمساری
کوشَل کرہ نک دُوشالہ وِشالہ ندکور

بجر جیاں مُن شَبھ نران تیہ حالہ
اُوپای سان کرِ چھہ وِہہ داری

ڈیہ لون تُو فرنہ نراو پراُن ملالہ ،،
تَت پدست باسہ ناوتھہ کلہ کالہ

گت ہاوِت تھاو جیاماری
ہرت وانسہ برہ ناو موکلاو موہہ نالہ ،،

ہی ڈیہ مرتِن زیہ کاکلہ کالہ
بُیہ رست نیہ سبت تھاو ساری

دِیش سان شیتہ ویف تہ کیمہ چھہ دیالہ ،،
آتھارامہ تھو منز کرو دہ جنجالہ

آرامہ سان گامہ شماری
نشکامہ سنکو جاکت جامہ کڈ نالہ ،،

مرسان اِردِتھو سوُنہ دوکھہ چالہ
روگ نشہِ رچھ کاس بیماری

بوگہ لرہ بیچھ لدہ ناو یوگہ نگالہ ،،
پشہ کوت سَمیس تراوہ اشہِ نے چالہ

نشہ ہچھنہ سمسار کریاری
پشہ بادہ دِل چھی کڈان کمہ شالہ ،،

چاؤم نیرامیک مے پیالہ
بیتھ منینہ منز چھہ ہوشیاری

کُت فیرِ پُت ہیتِ تَتُت وانہ متوالہ ،،
سُوفل فل گیہ سید اُوچھ اوچھ فالہ

ہت بچیت سوفارہ سُوفاری
نیبھا ستہ پہ باگرنہ درایہ بیتھ حالہ ،،

کھر کاس کرمن ٹوٹھ اکہ سوالہ
مُردارِت چھی منگان یاری

نتہ شُر برکمہ سیز کھنڈت گالہ ،،
سُومہ سیریہ کھینین راتابن دون ڈالہ

ڈیرو نہ سمیچہ بچیہ ہاری
دوبارہ باز آو شیوہ شخنہ ڈوتمالہ ،،

رٔچھ ؤنہٕ اچھہ پوشن چہ کچہ کرٕ مالہ
نچھ ناوہٕ چیندرہ کلاداری

گنڈِتھ ججھ گاش ان سکلہ فرو کھشامہ کالہ
ناکوو اوتار دار ہار نہٕ نہ مرنچہ زالہ

دوکھہٕ راکھس مار مراری
یوہ سرہ تار گگنس خار پاتالہ ندکور

کاشمیرِ نگرس کاشیہ نیپالہ
اُتم چھہ ونان چہ پاری

یتٕ ہت برہمن زنم رچھنہ گوپالہ ،،
دہہ دارین خوفہ نشہٕ چیت بوسنبالہ

سرہ اُدیہ کاری چہ کہ یاری
ٹھکمک نخوت گنسرن والن زالہ ،،

گاٹلو ناوہ دہہ اکھمانچہ چالہ
دیہ گیج نشہٕ ساری چاری

مایایہ چانہٕ آینشن اس ٹیڈہ یالہ ،،
ڈولہ تراو گریدٕ پٹھ بھیر بالہ

امرناتھ لوچر اُد یاری
لبٕ تارکن تاج دت گنڈِتھ چہ ترٹ مالہ ،،

کیاہ کرہ منتر اوٹیڈہ کرہ عیالہ
دیالہ کاس اسہٕ ناداری

تے انہ دنہ چُر لد کرمہ اوڈالہ ،،
کیلاسہ شیُر ہر موکھہ ہیمالہ

گوڈ ردنہ وندہ منت اری
رچھہ یتھ رچھت دیو بخنہ گاوگوالہ ،،

تھےگچھ واسایہ کامہ کاٹھس زالہ
پے لیہ وگنانہ دچاری

منو تے بنہ سنہرہ کرے پالہ ،،
سا دِوان گناہ ان نہنہ اکہ خیالہ

منتر زنیہ نوشر کہ ناری
کٹ موہہ لنڈ زالہ وہ ناوت ڈالہ ،،

گنگہ بامہ فولہ ناوت سنگ مالہ
ہر موکھہ نن گوک بہ جو پاری

وچھہ کرشن پالنا چانہ جوالہ
ہی بالہ ہی کالہ سنہاری

سنتیسواں بھجن

بھولہ بالہ بالکن سیت کھیلہ ناوتم
بالک اوستاپراوہ ناوتم

زان کرہ ناوتم پان پرزہ ناوتم
سُدوانِن پاٹھ ہاوتم رُوپ

کِھٹھ نے بوہ سر چھانٹ واہ ناوتم
مُوہہ پانِ وُاتم ہٹی سی تانِ

لٹہِ سی پرشنس تھف کرہ ناوتم — مذکور
تھفرہ پیچھ اک نظراہ تراوتم

شیشرم ناگہ ہتھ تھاوتم نیب
وِنہ ہیتھ اَنہ رکہ سنز مہہ راوتم — مذکور

بیہمن زنم وت متہ متہ چھاوتم
نبہ پیٹھ بن متہ واوتم دب

امرناتھ امر بناوتم — 〃
واسک ہٹ واسا گنز راوتم

متہ منتر اوتم یہ تی زان
ینہ چھوک پائے نت واتہ ناوتم — 〃

اَنہ پازیہ مگینہ جوت پرزہ لاوتم
ہوِدہ شیشہ زن موچراوتم مہہ

ہی ہیشہ چھتہ کیشہ متہ دِیشہ راوتم — 〃
ست چیت آنندہ امرت چاوتم

نِت باسہ ناوتم سوہم سوہ
اُدم شِوہ شمبھو شبدہ شمراوتم — 〃

متہ ناگس پر متہ پان اوزہ ناوتم
سُلہ وُرہ ناوتم ہاوتم رُوپ

منتر پہ ہاتس سا عشق مہ شاوتم — 〃
مُوہہ مایہ سیت متہ تنبہ لاوتم

ستہ چی کت پاوہ ناوتم یاد
چیتہ کوی چین نت چینہ ناوتم — 〃

متہ کے برنیہ پے تکہ ناوتم
دِیہ پینہ نے نبہ ہاوتم دِتھ

ناو چھم کرشن شوہ یاو نڈراوتم
بالک اوستاپراوہ ناوتم

۳۸ اٹھتیسواں بھجن

ساری ہیت یم سرؤہ اوپکاری — ابھنو گفت آچاری زن
ہہنہ بارِ چانہ ہیت سوٗالہ بیچاری — ساری ہیتِ گو شوہ لوکس
یتہ گو دہ ہیت کس دہہ واری — یکھتِ چانِ کنہ جہاکالن ماری (مذکور)
بگیو پاری شوہ رٗوپس — یالن گرہ ونہ کالہ سنہماری (مذکور)
ہر موکھ ورنتہ اسہ سرؤہ پاپ ہاری — یام آے ثوٗنز کہ ناری کن
رندہ سرانہ شوہ وصیانہ یاف نواری — رامہ یادنہ کھبِ تیرتھ بالہ ساری ،،
بالہ چی سیت گبہ یاری زان — برنہ بلہ مُجرت پریمہ برنہ تاری ،،
نادہ نبرہ ہمسہ نادہ چھاٹ جہ پاری — جہلنہ بیٹھ بیٹھہ ساری ہیت
برہمہ سرہ سر گوک ہمسہ واری ،، — سوکھہ موکھہ پریمک انش گوجاری
تھہ نیہ سنہ اوگنہ انتہ آک — شوہ لولہ کولہ سر سرؤہ پاپ ہاری ،،
کافورہ رنگہ چھک چہ گنگا داری — اسہ بیٹھ گنگہ جبہ جاری نزاد
یکھت ثنہ ادہ نبہ سرؤہ اُدکاری ،، — بھیرو ناتھ چی نیتہ لار لاری
بھیرو بیٹھ نم لاری کن — گوفہ منز امرت دم دار داری
نگج مہ درگت تِج مہ خواری — لج مہ وت تھجواری کن
گوفہ منز نگجگاہ کرے جبہ داری — جے جے چھی چہ جے شوہ اومکاری
ینہ درشن دنہ نیتہ کرشنس — تراوہ ناو تہ پان بندہ ہاری ،،

خاتمہ کی پرارتھنا

سدا شِو سامیُو کرمیاں چاره
یہ برہمن زنم ما میلِم دُوباره

دَیا دھرمہ وِچاره بیت واره
سَہار و زنم تہ بوز تم گنتھ تاره

چھ آکت یی بنِ گچھ مہ پنن لان
یمی زنمے مہ گچھ نیرُن یہ ارمان

سنتھی باسن تمہ سُن گچھ مہ اگنان
مَرن گچھس نشہ ہیو موُرکھ نادان

مرن وقتہ شرن گچھس شِو بھیان
اَچھیت ننکھن مُوچھیت ولن گچھس تراُ بران

یہے کت بنِ چھ کُن چھپے سنگ فارس
چِھندن چھپی سپٹ تہ وچھس شِتہ جارس

ستہ کن بینِ لیج تہ تت چیزس کرُن سُون
ستہ ہٹ ییت لیج تہ تت تارُس پنن گُن

ہیچہ نے کُنہ بلہ سُتھ آسہ سوبھاو
وُنے کیاہ آسہ کتھ اَدہ شِوہ سُند ناوُ

چھوُ استہ مہ دُوہے شِوے شِوہ کُر
چھُو استہ مہ نتھی شنتوے وِدتھی در

چھوُ استہ مہ دُوہے اپس شِوہ سُند لول
چھوُ استہ مہ شِوی زانُ بِنتے بج مول

نُو تا چانی مہ بچھ پِر پایہ پیرہ ون
بچھانے چانہِ کہ وانی مہ نشہ بن

یہاں سے شری وِشنو بھگوان کے بھجنوں کا سلسلہ ہے وشنو بھگوان کے اینک اوتاروں میں خاص کر منوہر شری کرشن چندر کے لکھشمن لِل کھیل اور راس لیلا کا عجیب وِلاس ہے

ناراینو

پَر میشُرہ پُورکھ پُورنو — نارا ینو ناراینو

اَنتہ کرن ہِندہ آبھاسو — چیتن برہم چیت آکاشو

ساکھی پُرشو چیتِ چیتنو — ناکر — زِگت ناتھو زنار دنو

ہی نِرمَلہ نِشکلہ نِرگنُو — نِر آکارو نِرنِز نو ناکر

وِبدانتن گوِہ منتہ گووِندو — پان چی وَنہ و مادھو مکن وِ

مُوہہ ناگالہ وَنہ مَدہ بیارنو — ،، — گِنا نکہ وِگنانہ وِدھیا نہ وِدھیاتو

پُوکہ پُوکو پرانکہ پرانو — مایا یہ ہنا اِنتی چانہ زانتو

بکھچ سبز ستیا بز ہندہ ونو
چھاڈن سیت ہیت ستو گنو

رام آتھمہ زان ہنہ لچھمنو (مذکو)
انتہ اچھ دیا یہ منزرات ونو

بھاوک بھرت چھوی پورنو
سیت ہیت شردا یہ شترگنو (مذکور)

شُ. واشا یہ ہند وبیشنو
کرہ ون یان چی ییت ارینو

راگو روگنا تھ روگہ ہندنو ،،
دھیا نک ہنومان تنہ منو

نا وچان ہر دیس چھوی لیحنو
تمہ سیت ہوہہ لنکایہ ڈالنو ،،

گوپی ناتھو جسو دانندو
گورن سیت بولت آنندہ

ذن دتھ ٹن گوک نندلالنو ،،
پرم برہمو پرمانندہ

بھکتن ہادِث چیر نارہ بندو
زن مرن چھس چانے زنو ،،

دیہہ آندہ کارکہ ہوہ دارنو
راکھس پرکرچ ہندہ مارنو

سے موکھی چھے کمسہ رادنو ،،
ینہ ارگل نہ نختر منو

آنندہ امرت چاچیت گنو
انز پانہ پہ یکنہ زف زینو ،،

نمیشہ ونملیشہ پرت کھنہ کھنو
سنمو کہ رونہ تم یہ سناتنو

نوبرچ پرورچ نشہ چھک ہنو ،،
ترن کالن ہندہ جسہ فیرنو

تمہ فیرنہ چھونہ کن نیرنو
شوہ روپہ درشن چان اڈبر کھنو ،،

مایایہ مل کرنکہ تیلنو
تیلن تیلن چانہ میلنو

داشن ہندہ راس کھیلنو ،،
ذلون مرفتی یانے ذینو

پیٹھرن پیٹھ سگ مُوٗلس دِنو	پیٹھرن آپیا چانہ ترپنو ندکور
تھاورز نگم چھٹک ہٕن ہنو	دِہہ درشٹیہ کرہ وِسرٕ زنو
کرشنس رُوپ ہاوِ شانہ نو	نار آینو نار اینو

چالیسوال بھجن

شامہ سُندرہیہ سُند رجائے	وِتھرے منہ منتھرائے لولو
پرانہ پوپنہ سیتی مچر تہ آئے	نو دار دہہ دار کائے لولو
دیرچ گوپیہ چی وِچھے درائے	ندکور بالہ رٹ نالہ منتہ سیوٹ نائے
سانہ بچھ ہنز کوہ نرائے لولو	نیش کامہ سہ کرہ منہ کامنائے ندکور
ٹوچھوک گزنار رس دِ دیائے	آترس کت شر دلائے لولو
کمہ شر وچھہ خوش ساپنگ سبورائے	،، کیوِل نکھ ہشت گرمہ اوپائے
سیت پٹہ پرمیہ تے مائے لولو	واسدیوہ واس کرہ زوانائے ،،
رازہ دارس چانس بکھائے	آدین کرمہ ہین آئے لولو
چارہ کرہ آدہ کچہ سو شلائے	،، سو دام زانت کرہ اوپائے
وِلمت چھوس زِشتائے لولو	چھو چری میان پُور پورہ نائے
بانہ روست درامت چھس گدائے	،، اونچمت دیوہ سپنائے لولو
بکھکس تراو رازہ ہمسُ سائے	قلہ دابکہ چانہ خاکین آئے ،،
انگوکرہ میہ تل پُوٗرتِ لائے لولو	وُوتھ ہم... نتھ... ممکائے ،،

شُزرادو سنکڈہ گرہہ دشائے ۔ اُولٹہ سمئیں بیٹہ نزائے لولو

اُزنہ نادمنز ہُمرچ گوفائے ۔ نابکو ۔ پانس پنہ دورہ نادمیانہ رائے

ہیر یہ رُوپہ زن بیٹ چھائے لولو ۔ ذال ندہ کالہ منیں کایلئے ندکور

مارہ کانڈی زن چانہ آشائے ۔ آئیں منگنے چہ آئے لولو

کانس ہیگراس کریاس چانہ جائے ۔ ،، ۔ آتمارامہ نبریچ ہنزہ رائے

سیت کچھ ہنہ نت شا سنتائے لولو ۔ ڈنڈکر بیڑیچ سرُوپہ کھلئے ،،

گال مُوہرہ رادنس نتہ کرودہ سینائے ۔ زال لُوبچہ لتکائے لولو

دوِیکہ منہ لچھمنہ نے بلئے ۔ ،، ۔ نت گڈنہ بر کرچ کوسلیائے

موکھ ہاوسیت وبائے لولو ۔ راج کرآنند اجُودیائے ،،

گنانہ تاج دنت منز دھیا دار نائے ۔ سیت سونتھر تائے لولو

چیت تختس بہہ ہت سمتائے ۔ ،، ۔ ہوشیار رہ ونہ منز بوگنہ رائے

ہت سمدرشٹہ ایکتائے لولو ۔ تُریارُوپہ منز رازہ سبھائے

انہ تان کیتاہ گئیہ کیت آئے ۔ ونہ گت بیت یاترائے لولو

ایکہ کس وات چانہ اپنیکہ تائے ۔ ،، ۔ دیر کرایر چانہ دشنہ ماپائے

باڈہ دیہ بے پرواہ ئے لولو ۔ یم ترنہ نم تار چانہ کرپائے ،،

ہینہ بار بوہ سرہ آولنہ جائے ۔ سیت ویکہ اُپائے لولو

بیتھ دینہ دگہ بُہمہ ہمہ دائے ۔ ،، ۔ کیشوہ ناد پنہ بوڈہ نائے

اَزِ پانژ مالائے لولو — مَن ناوِ آتھمہ ترتھچنائے مذکور

رامہ چندرٔ چندرٔ چاڑہ لگے اکنائے — ہاوِت چندرٔ کلائے لولو

مُوہہ گٹہ کاس میانہ ہرِ مینائے مذکور — ساوِ دال مَن کریزِ مَن بائے

لیمہ درایہ منز یہ رائے لولو — وَرنس وُن وانی کنیلائے ,,

وِشو رُوپہ دُیوگ لیوگھ کرمہ لیچائے — سیت ناناورنائے لولو

شخنہ پانہ درِ شتہ تھاوِ پٹ نشاطائے ,, — کرنیشتر بن ہنزہ گور بائے

راس کھیانہ نَنہ درائے لولو — تھف کرکر شننہ راگہ رادھائے ,,

یاوہ چکند میان ہنیتہ بچھائے — ساوُ منز موُہہ ندرائے لولو

اُوزہ ناوِ منز سمرج گوُفائے — وتھر سے منہ منتھرائے لولو

اکنا لیسوان بھجن

نادہ بندہ پرماندہ نندلائے — گوُکلانندہ گووندہ گوپائے

نارہ کیٹ مار ونہ ہادوِ وہ چُورائے — مَنہ منز لیس نَنز گئے گورگورائے

پُوتنا تنگہ بالہ ترِ زِگت پائے مذکور — یادَو کولکے مادھورائے

ہی ترِ نارِ نشکلہ نشکائے — گورِ بالکن سیت مارہ ونہ چھپائے مذکور

نادھاکرِشنہ جی نادالائے — شرِ یارہ پریمہ شرہ مرلی وائے

روز راھہ بوز ساہرہ وِ یا چہ تائے ,, — ہر دِیس منز لیسہ ونہ نت لیسہ ونہ

اسہ وِنہ اسہ دنہ گوپِکہ فَنہ — نالہ منتہ رنہ بت موُدم ڈالے ,,

ہنہ ہنہ منز آسہ وَنہ واسدیو — راسہ منڈل کھیلہ وَنہ کرشنہ جیو

نت پاس وُنہ ست گلہ کائے — ناکور — پنکزہ تنہ وزہ نیتی مالا

طرزہ اکہ بالہ تے موج دُوبالا — سَنتہ چھی ولتہ بسنتہ دُوشالے مذکور

کیشو شوہ رُوپہ ناراینے — وَنہ دِت نن گوک بندرابنے

چھِن ہت چاں پریمہ عشق پیالہ پیالے — ,, — وِدر وچھِہ نی گرہ یلیہ چاکھی

باوہ نایہ سیت کیشو سوہ مُت ہاکھی — گنہ گوک ہتنہ گورہ وَن ہندہ سالے ,,

دروپتیہ اکہ کرشنہ نادہ سیت شامے — پیدہ گیہ تیت تس وسترنہ جامے

تیت کُڈس دُرُیودنہ نی نالے — ,, — چانہ مایایہ سیت منزدارِ کائے

متھرایہ ہنزہ ہتہ لِہ تے جلئے — پیدہ گیہ اکہ دَمہ منزہ لمہ جالے ,,

ازآپل اوس ہار باگہ وانی — رنجوس نادتس اُوس نارانی

سرنہ وِزہ فوتس شری اَگالے — ,, — شری بھگوانہ چھک پانہ پرت شائے

کُس وات کُس واتہ چانہ مایائے — مو کلاوَسہ یَمہ موہنے زالے ,,

کرشنس شوہ رُوپہ درشن دِتہ چھی — سوی چھی سوی کیول چھوزی

شامہ پر پانہ رُوپ ہاو تس کالے — گوکلانندہ گوونرہ گوپالے

تتالیسواں بھجن

سروہ اکارہ رُوپہ وِشنہ بھگوانس — سروہ شکتہ مانس چھُو آواہن

وَن دیوی بچھہ بچھ ڈالانس — سَنتہ نارانس چھہ وَنہ ناوان

پرادِت گت تراوِت ابھمانس (مذکور) ہیرٕ وچھ اچھ رچھ داین ننہٕ گاین
پچھ گوبین تہ گوپاین سیت سیمالہ پرتشن دیوان خانس مذکور
وِگنہٕ آبہ دِبوہ کنیا پہ ہت لارِن بختہٕ باوہ ناوہ سیت مخنتہ ہارن
وِننہٕ لگچہ گن ہرگن گونہ وانس ،، یوگنی ناگنی اکاشہٕ منتر کاپہ
وِننہ وِننہٕ آبہ بچہ شردا یہ سان کانہہ تر بارہ وزنہ منتر پرتاتن ،،
اسہ آس شہ گندنس منتر پان گوک (مشت) چت بو دِبران گوک تس کن لیس
سمانہ سوکھ اک منترہ دِبھانس ،، سرستی گومتی گنگا جمنا
سِندِ ہت چپنرہ باگا وِتستا سروہ ترپچھہ ہت زرنہٕ کہٕ ہرنس ،،
سوپرکاشہٕ گنہ تشومہ سریہ سام چھی شام چھی صبح ہت نن ناوان
رات چھوہ چھوہ سو دتل سائبانس (دوہ) ،، ات وِ ہیچ لگہ ہوی پاری پاری
اتہ آس ساری وِنہ وِن بیٔ بو دچھنہ واتان تھیس کالن خانس ،،
کرشنہ سر بہ برشوہ نوی کیشوہ نوی ساوِدان منہ بہ گوہ نوی ہاہہ
نندوہ نی کرچھ شوہ ہر وانس سرہِ نختہ مانس چھوہ آواہن

تتالیسواں بھجن

سونت آو بامن وزلہ ہو چھ مچہ ہرہ بالا درہ ہیوٗٹھ بالا مکند
بختہ باوہ پکچھ چرہ ست سنگھ رنگہ جیرہ سانہ لرہ پچھ ہیوٗٹھ رازہ ہمسا
سنکٹ ہرہ اسہ پانس ہو کرہ (مذکور) امبر نہ کوی سنگ دِت تلسی تھرہ

ہے تُلسی لاج بھگوانس | یُس یُس پوش فل تہ سونی گو درہ مذکور
شکھچ کو تر ورا و بکھچ کو تر مرہ | کھچ یوچ پان اوفہ نادِہ آکاشس
چھوٗدِت رات دوہ ہمس سیت برہ مذکور | قسترن چیرنہ گمکن اسہ اچھ چیرہ
دُن کتہ درہ اسہ گرہہ پیڈا | دو دکھ ہیرہ یرمہ شانینہ سیت بَن مذکور
دو پہ دیپہ کا فوریت آلوس نرہ | اومکارہ رُدِیس چھہ وارہ پوترا
وکونٹھہ ناتھہ آون ور او سانہ گرہ | تس روس ہے کینجھاہ یانہ سونوی تہ کرہ تھر ,,
کرشنس کیاہ کرہ دوہ بارہ بدھ | شونتہ گیشونیر بمیہ بوہ منز تیرہ ,,

چونتالیسواں بھجن

گچھ کونٹھہ ناو چھہ دن لچھہ ناو | من بوہ دن ہاو موہنی روپ
اسہ نیس تہ گن نیس مہ زبشت پان گو | دھیان گو سہ من پران گولین
ہت لیسہ دن بسہ دن اسہ اسہ ناو مذکور | چیرنہ گمکن لچھمی فش دوہ دن
یش کڈہ دن ترن بوہ نن منز | سے ہت مینہ منز لسونہ ساو ساوہ مذکور
وکونٹھہ باغہ منزہ آغہ یہ ناو | پریمہ راگہ تس کر آداہن
دیشہ کال روشیشہ ناگہ یت بیٹھ اوزہ ناو ,, | اکہ چھلہ ہت گوچیت گمبیرن
یت الالہ یلہ دیدن چاو | بلہ وان کالی ناگ لسہ منز ناو ,,
شکھد یوسا میش نادہ دیاسس | راسہ منزہ ہاو ترواسہ باد
ناتھ واسہ اگ واند یو باسہ ناو ,, | کمامس ہسم گرہ دن روپنہ ناو

زانہ ناوُکت دِپن مایا موہہ
بھُو ماسُیرہم دُبہ دَربہ منتر پاوُ
تمہِ تریہ ہت گو محلہ خانہ شوپراو ناکور
ہوش نو میچِس منموہن ناو
شری شامہ سندِ موکھ متھراپہ ہاو
ددِ دربچہ گنزراپہ یادُن پراوُ ″
پنہِ مایا سیت اِم ستی ناو
بیدہ و نتیہ راپہ کِن شُوبر تھادار
سیتا ژوپہ بھُومہ رِپتہ بار لُچراوُ ″
پیٹ اٹل پدوی کھارد زوچی
موہبتِ کرہ زِن وامن زوِ وار
برھما جیوٗنی سوگنہ وانہ سیت ناوُ ″
پیدہ کرورو شی منز چھاوُ کام
کبیر سا غرمت ... تمُ ... دراپہ
سارہ وی خونہ مہ ... وان گنزراوُ ″
تسنزہ بوٗ ... ہند گس ... ہن
برہمہِ بھو زہ ... کرشن ... ناوُ

تارُ وہِ سہ اوُمسہ فرپرسہ ناو ندکور
باندِ وانہ موکلاو تریہ اکہ ہار
چیتہ بودمن پران گوپین تمباوُ
پانس بھسماسُر سُور کرہ ناوُ ″
چاوہ ناوُ تریہ نی پر ہمہِ رس
زالتہ رہ نے باریابہ قوٹہ راوُ
تمہِ تُلسی اِم سالگرام ناد پراوُ ″
راون مار تُسندِی گوپن
دِچھ تیز ناوِت کمسا سُر مار
یا تال لُوکس بلہ واتہ وانہ ناوُ ″
وانہ ناوُ کھوبہ ہمہ لُوکس تان
نرنارائین موہہ چھپہ واوہ ناوُ ″
دیوہ لُوکس سان بندرازہ تمبلاوُ ″
شریہ ... شوبا ... ہن
فیر فیرتہ ... جایہ جایہ ... ون
کھاد ... تمہ تس اُسن تراو ″
... ہت گو

کنہ کھی آست زدورہ پان نوہ ناو
رامہ لچھمن یلہ من ہیت گوس
سو با رایہ ارزن یلہ ہیت گو
کرشنن فیرت انہ ناو منہ ناو
پینہ نوی بب کرہ ناو دبہ دب
گوپیشر بنت شوراس وچھ ناو
رادھایہ للتایہ للہ بچھ لالہ ناو
گورہ ہنہ گرہ گوتہ تیلی زاچ
درد تیبہ سیت چھو شوبای ہت ادس
کرشنن یلہ مان ساروی تھکہ ناو
گونتیہ سا و اندر ملایہ سیت
تار اسندری ام نوہ راہ
سیوہ رایہ کمہ مٹھ مٹھ میوہ کیہ
کھینہ چاو پانڈوس لنگرس ان
منہ کن شاف دان اوس دابر ادان
درو...
الیہ...

نہ کوسا سرتریہ تکھ پانس پنس کن جبہ ناو
چانس پیوس تمہ کوتا گنڈ راو نہ کو
چالن پیوہ بلہ رراس
" رامو تیبہ کرشنہ لول گنہ راو
" من دراس من ہیت پانس پانس آشراو
سکھیں تہ گوبین داو پرہ سوکہ
" ببیہ سیتن یلہ ورت درکاہ پاچ
" کیا کرتم ادہ گور بایہ دود چاو
ناو پیوس ورمہ رازن اوتار
منتر پر دیوتا منگلہ ناو
" کنہ کن منترس کرشنن ناو تھاو
تو بستی کرہ ناوس باڑھ
" گورون ہندہ دبہ رہ باسا آ
ناو اونت یہ درو...

گُن گَیہ اہلیایہ گیمنہ شاپہ ییت
یلہٕ تَس رامہٕ چیٚن۔ رن ہیٚچھ پادتھاو ۔ مذکور
اشتہٕ نایہ کابہ آیہ باگنہٕ تَس
ہوشہ الشہٕ پوشہ کس گوشس ہیٚچھ ہیوٚچھ
چیٚت گوہیت تم پیٚرت پوشاہ چھاو "
بتہٕ کھچہ مچہ وُچھ کرشنہ جیرنن
گُور بالکو شُچھ وَن رِشبا مُن
جگہ برونٹھہ رشیاو بوزُن خیاو
نورہ آیہ موکھ ہیٚچھ ہارَن تیزِ
برھماتم بیٚنہٕ رایہ بیتہ لارہ ناو
ہزلیف ہردونت گیانہ دیف پرزہ لاو "
نَس تَس ہان کر کامہ دیوَن
یُس تم کامہ نشہ کرُوہ نشہ بچراو
ڈوریہ وان پان تمہ کہ ناو "

شاپہ ختمے گچھت بیہ تچھی ساپنن
مَن نو تسنزہ شُوبا یہ رایہ ترایہ
دار کایہ شُوڈشہ کلایہ سایہ تراوُ مذکور
کرشنہ زنگہ سنگہ ست بومبراہ ڈبوٹھ
رکھمنہٕ راد ھا یلہٕ تٔت دُود چاو
تسندہ پریمک تُس کرشنن حال باوُ "
مُرلی واین وال منگواک
یورہ درایہ اوڈہ ہیٚچھ یوگ ہیت لارن
جگہ والیو او چھیٚت شیری کرشنہ گیت گاوُ "
پیٚرت کنھہ اوُ پداوُ بیٚنہ رایہ پچھ
یم یم دیوَن تس سیٚت ہان کر
تم کُرجان یم نس پان پُشراوُ "
تم ہاوُ فکرانہ ماجہ ہُند فیس
شرچ چھس یوگہ گیانہ دانہ ورہ مُشرت
دیہہ ابھمانہ جامہ تم پانہ پیراوُ
[illegible]

بوگہ مایایہ سیت بوگہ روست
یزلیف دوزت سارُوی اُوپداوُ مذکور

سارنی عیبدارن سوی چھوتارن
تت بِن کارن چھوجے کار

دیا یہ پچھ تم یپرت کانہہ موکلاو — مذکور
عیبدار کرشنن برمہ بیت پاف کرہ

غیب کرِ معاف کرِنس دیائن
ورمہ رازنہ سبہ تم سوکیتہ منتہ چھاوُ

پنتالیسواں بھجن

راتس دِن گو بستیہ ون گو
مَن گوہت من مُوہن ناتھ

منہ کوی ہیت کرہ وُن کرمَن گو
منہ کوی پریتت گو دیہ لابھ

منہ کوی جیت زمینن ترھون گو — مذکور
من گو میلت سوی ہن ہن گو

منہ کوی ماشن گو سمار — ،،
متھا نشچے سان پوُرن گو ،،

برہمہ وچارس منزاک کھن گو
یکنہ رستوی پراو ترتھ یاترا

نیشکل بیٹھ سوفل پردکھن گو — ،،
نچہ ون ورچ کیح نشہ چھین گو

ین گو پرورچ پرچ موکلت
یچھ سمرچ پیح کال اک کھن گو

شارس اچھ لبہ اچھنی کن گو
آنندہ گن گو چیت بودہت

سوشفت تریا زاگرت زن گو — ،،
دِل تہ راج شورتہ پاچ منتراون گو

رادہ راون گو مور کہ دِہ وہ ہار
راگہ دیشہ چور س سیت ورتن گو

ایک باسا وملناوِت دوُن گو
ترنہ رکیمن گو گوچھ کیت ہیت

پارس میلت ففسر سون گو — ،،
پرکرِت بشنت شودہ گن گو

جس وسرن گو ووہ ہارک — ٹیبہ ٹیبہ میلت انتھ سی پن گو ندکور

راون تہ پراون زن اوپرن گو — ادہ کس رن گو رونت پیت

سانہ موکھ راہ رو ست بوگ یوگن گو ندکور — تیجہ حال وگنانہ وان یوگین گو

بھگوت گیتا انتھ چھہ ساکھی — ین پٹ سہ پشن زگرن گو "

شدہ زاگرنہ کوی وشش راس گو — سوہی ابھیاس گو گوبین ریڈ

سنکلپن تہ وکلپن چھین گو " — نرآکارہ سن، روپ تربون گو

مردہ آکارہ ہاون، وشو روپ — دلشت آنچر پیس ارزن گو "

تس نشہ سرگک رانہمت بہ چھین گو — پیس کھاورہ کہ پٹ کھارت

گھاسہ کچہ خوتہ لت گو وردن گو " — دروتیبہ انیار یلہ فرتن گو

دشاسن گو کڈ کڈ تنگ — ہت سہارونت دریودن گو "

شیتل کومل من شیشہ ناگ گو — تتہ پٹ کرشنن راگ گو سید

وبکو نٹھس ہوبت راین گو — من گو ہت من موہن ناتھ

چھتالیسواں بھجن

بالک اوستا یہ لگیو بو — منہ منزلس منز کرے ہو ہو

بالہ کرشنہ چھالہ ماران ہیتمو — گو پالہ نندہ لالہ سینہ نیتمو

شاہہ پریہ دود دام دام چینمو ہارکور — تنز لت پانالہ منہ رٹہ نہمو

پوتنا کالہ وزنہ کچہ آسہ تیتمو — دودہ ٹھنہ چورہ گوردہ گورہ کرہ بو "

جسد اننده پننه پننه یمه یو | گوپی ناتھ آلو دِمہ یو

راگ چھُم چانوی زاگ ہمیو | ندکور | بنت گوونارہ گو ونارہ کرہ یو

اَسہ وِنہ گِندہ وِنہ زِندہ مرِیو | باڑہ دِیہ چانہ بالہ کھیلہ شرِیو | ندکور

دَیہ اوتار ہنہ سی لگیو | دیوہ کیہ بشنہ زِنہ سی لگیو

شری کرشنہ نادپنہ سی لگیو | " | وسدیوہ نس نندہ سی لگیو

گوکل ہتِ ہینہ سی لگیو | جسودا یِر دود چینہ سی لگیو "

شامہ سندرہ ورنس لگیو | جمنا یہ منز ترنس لگیو

ناشہ رستہ باشہ کرنس لگیو | " | پوتنا یہ وام دِنہ سی لگیو

وام دِت پران ہینہ سی لگیو | پرتیچ تھن کھینہ سی لگیو "

شامہ رنگہ جامہ پیرہ نس لگیو | کامہ دِینہ رچھنہ ہیرنس لگیو

گورشرہت فیرنس لگیو " | بنسری شبہ تراوہ نس لگیو

گوپین یوزہ نادنس لگیو | دیہ لول گزاوہ نس لگیو "

گورگرہ من میانس لگیو | ٹھٹھہ کرنس تہ گیانس لگیو

راسہ منڈل کھیلہ نس لگیو " | یندرس کرو دگالہ نس لگیو

انتھہ روست رودوالہ نس لگیو | گوکلک لوک پالہ نس لگیو "

گووردن دارہ نس لگیو | گوہ کیسہ بٹ خارہ نس لگیو

راکھس تہ دِیتہ ... نس لگیو | جسودا یتہ لارہ نس لگیو

تھکرادِت تہ پرارہ نس لگیو | گنڈہ نس تہ کالہ وارہ نس لگیو نگور
آنگنِک کُل تراوہ نس لگیو | دیوبناوہ نس لگیو
آکاشِ ودفہ ناوہ نس لگیو ״ | شُرخڈِت تھاوہ نس لگیو
وُچھ چوُرہ نِوہ ناوہ نس لگیو | بہ بہ نچھتی بناوہ نس لگیو ״
برہما منہ چھاوہ نس لگیو | کُل گنڈِت وُدہ ناوہ نس لگیو
کرشنہ گیت گوہ ناوہ نس لگیو ״ | اکہ دور غوطہ داوہ نس لگیو
پانہ منزہ تن ناوہ نس لگیو | آشیر بہ وُچھ ناوہ نس لگیو ״
کمانتکہ کرُو دہ تیشہ شمیو | یمپوش پادن میٹھ دِمیو
نت چاُن چیر نہ امرت چمیو ״ | کرشنہ آس مچہ راوہ نس لگیو
وِشنہ وِشو روپ ہاوہ نس لگیو | جسودا مچراوہ نس لگیو ״

سنتالیسواں بھجن

بالہ کرشنس چھس بہ پران | چھالہ ماران ہیہ نا
بنسری چھس کن بہ داران | شبہ بوُزِت منہ نا
جسودا چھس پیتہ لاران ״ مذکور | دروپتی چھس پان ماران
ہان در بوُدن لدِم | مان چھم چھس وِھیان ڈاران ״
چھس بہ رادھا دم گذاران | ننداہ لالہ کنہ میا نا
آشہ کنہ چھس موختہ ماران | گرہ چھم تشر پانچ ماران ״

کیاہ ستاراس کھیلہ نا　　میلہ ناتس چھم سوپراران　ند کور

کوبزا چھس نالہ ماران　　نالہ مت رٹہ ہین موہین

مالہ کرہ چھس پوش چاران　ند کور　چھس بہ لچھمی گن وچاران

چھونہ تس ہو بیا کہ کانہہ　　سوی چھہ سوکھ دت دکھ نواران "

سرستی چھس پان شیران　　کیاہ ستامی ورہ نا

تس کھاورہ آسن بہ داران "　　رکھمن چھس کرشن گاران

ورہ نے شششو پال آم　　سیت نیہ مہ بیپہ لاران "

دیوہ کی چھس کرشن چھاران　　قید رہ منترہ موکلاوہ مہ

کاسہ غم چھس دم گزاران "　　ستیورا چھس پان ساران

گرہ ناوے کرہ نا　　باوہ یوگ خیاون بہ ناران "

ناگنی چھس خون بہ ہاران　　رژون کالی ناگ چھوم

گوس بل اَس زہر ہاران "　　چونزہ دایہ ہت گرایہ ماران

دچھ سوت یلا باگہ دان　　اتہ کنہ آس پان کاران "

سوی چھوہ بھکتی رتھ خاران　　تمسنزے پوزا یہ کیچ

چھس بہ تلسی ارگ چاران "　　کسہ پت کوہس چھوہ خاران

موج وچھ لوکو ونک　　آسہ ہے پرلیک یہ باران "

پان پانس چھوہ اتھ داران　　منگہ ون کس دانہ کس

اورہ یورہ پانٕے چھُوناران ندکور باوٕہ ناپہ دوٗد چھُس بہ کاران

شامہ لالہ ییہٕ چیہٕ نا پرمیہ صافہٕ سبیت چھُس بہٕ فیاران ندکور

دٕپہ ناداُتھ پیتہ چھُو ساران کیاہ بکاریوٗت وِدہ ہار

سمسارہ منترہ کیا چھُو لاران ،، کرشن کرشنس بجعت یاران

بوٗہ سرٕہ دِیہ تارتس تارِہ گیمت سُوی چھُو تاران ،،

اٹھتالیسوان بھجن

مُرلی شبد اگوٗاسہٕ کنن وَنن چھہ رادھا کرشن آو

جسوٗدا چھ ننہٕ گوٗرس کن وَنن زگت یس زاو سُوی اسہٕ زاو

آس مچر اوس تہٕ آشچر چھُو ننن ندکور یم گُن خُدمت آس نرگوٗنن

تم ہت اندر نبر دراو ندکور پرکٹ کرشری کرشن زنن

اود ھوجیس چھ گوپیہ وَنن چہ ہوکھ گنان وَنن تراو

بھکتیہ سیتی چھہ موکھتی بنن ،، چھو کھے چہٕ آقمہ ایکمی وَنن

سُوی گوک جی اک یوکھتا ہاو نتہ چھوک اُشخت زیوا تمن ،،

گوٗ درٕ دن تل نر نرٕ نن پچھ کسہ پچھ پینہ برگس داو

ہیچھوی نا داُنی چھ منہٕ داجہ کھنن ،، بھکتی تمسنز کراز زنن

سُوبا رانتہ تہ بُروان دراو یس درہ تس پاین پن چھ بنن ،،

دٕریوتیہ کیاہ کُر دیوٗ وَنن چھتس ادیپس اگر شنہٕ ناو

اَنبر اَنبر گیس ورِدنَ
کس آسہٕ تمشٕ۔ ہوٕ سو ہاو
بوزُن تہٕ نشرون تہٕ کرُن مَنَن
ساکھیات کارادچھُنہٕ بوگی چھِ چھنَن
مرُلی شِہ۔ یام گَنَن چاہ
پہٕ اَسہٕ بنیاو تہٕ کس چھُہ بنَن
ننِھ نَہ نیبرَو تہٕ فیرَو وَنَن
وِدگپہٕ سہٕ اَسہٕ دوِ دیام زاو
پریم تمشٕ نا۔ گَنَن گَنَن
بنُن دِرلبھ چھُہ بتھ سَت زَنَن
راس آسِن کھیلان تی یاد پاو
پہٕ کرُ اَسہٕ اکھ ورِنِ تَنَن
نَتہٕ ہکھ ہینہٕ مَنز سانِن رَنَن
پیچھ گوپیا اَکھ منتہٕ بناو
گنا نہٕ دو دو بارہٕ کامدینہٕ رَھَنَن
بود میانِ دودہٕ زن چھِ تَنَن تہٕ گَنَن
تتھ پیوَ بوٗ تیر اہ گیتا تاو

دوٗیم کاتھ چھُنہٕ تس ہوٗ نَمَن
وِ دیکو نتھ ڈگت پراو بیدر اینَن مذکور
ناد ویاسَن چھُو اکھ بخنہٕ یاو
ننِھ نَہ وِرایہٕ آسِن منز آنگمن
بنِ نہٕ رَہ ہیچِن وُٹھ کڈ مَنَن
سُوی زانہٕ نیس تتھ بنت آوٗ
گوٗرہٕ باو پراو ناوِ آنند گَنَن
ساروی ہیچھہٕ ناوِ تمسند چھنَن
اَسہٕ سُوی چھہٕ بنَن چہٕ مونِشراوٗ
یچھَن راچن تہٕ تیتھَن وَنَن
نی یادیت اَسہٕ ہَن ہَن پہٕ چھ چھَنَن
گیجھہٕ شر نگر شنس بُیت وانہٕ ناو
بوٗزِت پہٕ اوٗ دھہٕ چھو کرشنس وَنَن
بکھتی ہینز چھہم جگرس سَنَن
ہیت چی زانت مہٕ واماچاو
بوٗنبرس کُن ہیٔ چھِ گوٗپینہٕ نَن
بوٗزِت تہٕ بگھتِن چھِ موگھتی بنَن

بمبر زلن چھو عنبر چھنن ۔ موروش بو تبوره عنبر جهاد

اچھن کن وچھہ تن لاگ تنن ۔ مذکور ۔ جهار اتره زانه ناوِ تیهه یز منن

هسر یه جپ رمه زن گره چاو ۔ شامس تن پریاتس مل چھو بنن ۔ مذکور

کرشنن انتهه اس چھو چی کن ان ۔ انتهس سینن اتهه بلہ ناو

تیتھہ راسه اتهه واتن اه چھنن ۔ دنن چھہ رادھا کرشن آو

اُنچالیسوان بھجن

نتَ ره لاله آوگن نے راس ۔ آره کرِ وے آره ئے

آره وَل وزلولہ نائے ۔ آره رست کرو تواس

آره کیچ فیرِ آره آرئے ۔ مذکور ۔ دهسہ وارِ کایہ منز وارے

وچھہ وے کھیلہ ون راس ۔ واره مجرت نو وارئے "

هنہ وے یتھ گوپہ کارے ۔ شهره منزے ونواس

گوہ وے شنگہ آچارئے " ۔ کہر وے ستارِ تارئے

رهو کرنک ابهیاس ۔ ثناه سنہ ربوزه وارے "

هاره یرنتہ درباے ۔ لیچھ بدِ ساسه بد ساس

تیتھہ وے دیہ دنہ دیارے " ۔ هرموکھہ تے هروارئے

دنہ گٹا تون سنیاس ۔ سیت گناہ نہ وچارئے "

لاره کیاه یمہ سماے ۔ ساسن کر وے ساس

اَک دَیہ نادتارِہ تارے | مذکور | کرشنہ جُوچادسانہِ وارے
سیٖت ہمت ہرموکھ واس | | سر پر چَندرمہ پرکارے
کرشنس سیٖت لوکہٕ چارے | | کرشنہ جُوہ کراتھ واس
گَندہ نکہِ چھیس دوہ تارے | | آرہ کرِ وے آرئے

پچاسواں بھجن

سِیمِو کَرو اَتھہ واس | | پکوِ راسس گِندنے
شہِ رِت ساہنِ کُنی رات | | گوپی ناتھہ یچنہِ لگ
وَہر دوہ گو پہر ماس | مذکور | یَت بالہ یانس دمُوچھو ہا
ہیقوِی دوہا چھو غنیمت | | ساسَس یُوگس کَرِوساس مذکور
شرُن باچن لبہ کنہِ ساوِت | | وَچھہ تلہ تراوِت نیرَونا
سیٖت ہمت بنہِ پوچھ ماج ماس | ” | ہَرداہِ وَچھہ تراوِت نیرَو
وَت لبِت مستانہ وَت فیرِو | | دَیہ لولہ روست کیاہ لبہ اطلاس ”
وَنوِکس چھوِہ کرشنن لول | | زُوک زُوتے کم کیاہ چول
نوِہ وُن مَن دِوُہ دُن وکاس | ” | توبہ کنہِ سان ہوِ بناوِہ حال
اَدہ کنہِ زانیوِن توبہ منہ لال | | نیرَو نا پیرت وُلاس ”
اس کمہِ بایت کرو تیاگ | | اَسہِ گچھہِ آسن کرشنہ راگ
سُوی گونف زوتہ یُوگہ بہ | | کُندِ سانہ مہامنتر زان

اُچھن سأن مان اونم وِچھیان
کنتھ گیہِ نِنگلِت اَتھہ روزِت
سنکلپن ہُنہ کر سنیاس
کنتہ بنہِ منز لوکا لوکن
وُروشس وش کر تجِیَن
اُچھ اوچھ وِگنہِ گیہ وَتواس
ناگ آیہ بیہوش بوزنہِ بین
تپیشرآے سیت ہت بال
ہیمال شُمبرِ سیتِ کیلاس
بیہِ ہم وُلنگِت چھ مایا زال
کمایادارِت چھو مایا تیت
یوگت چھو زنل تہ زرا بھاس
سُکھین سیت چھوی گوان راگ
اپار نادایِ پار واوا
برت کانسِہ ستین کرِت اتھہ واس
نہ دگوپہ نہ زن گِندن چھس
اتھہ چھس گیہ منز نبر کڈن

غُن چُن سأن گوبٹہ وُپواس ناگو
کُن چھنہِ تس دِن ہکن بوزِت
یتھہِ ہرشن چھے کرشوہ کُن
یچھ وِ نہ اچھ رچھ وِیکونٹھ واس ״
غش گوس پوش پیوس وچھن
راگن شُرن سانگن سُرزین
غم ہم چھو کاسن ہم تریٹاس ״
منز اکہ ہارس ماران تال
سندکادک ستنہ رِش لوکہ پال
گُلِ گندِ گندہِ چھین یمِ چھان اتہاس ״
بوگک چھو سامی بوگک چھو ہیت
تن سوکھ تہ من کھ ہت منز باگ
راسہ سیت ہت واسہ واس ״
چو پار رادھا کرشن چھی
جسوداماتا گوَرِ چھ منز ن
دودس تہ تھنہ چھس کران گراس ״
چکھ منز ہ پریم بڈن چھوس

خوش ایوہ ون چھس کرن تراس — مذکور — کینن تھن گیہ پلن پاٹن

نچن چھوہ منز نار دگوسان — شین ہوبہ گل تہ چل تلواس (زن) — مذکور

منت گوگوپین گاتہ خن — دچھن تہ شرن منٹھ وہم ون

سیمابس ہوسپن الماس — ،، — راتس دوہ گو دوہس رات

نچن چھوہ تماس (سیت) پربات — پانے سانین کالس گراس — ،،

یس آسہ منز کوچن پران — تس پتہ لارن چھی کارن

برھما - رودر رینیہ ویاس — ،، — آسہ منز من ہتہ چھس پنڈ پاس

کرہ ناو داس شوراہ ساس ۱۶ — کرشنس تہ شری کرشنس اتھ واس — ،،

اکاونوان بھجن

آوہ ہے نند لالہ نبہ رابن — سیت گوپین گندرنے

ٹاٹھہ رادھا چھس کرشن — تس چھو امرت اوچھنے

متھرا پہ تراوت رکھمن — مذکور — سبزہ زار اچھو ورنداون

کامدینہ لچہ خستہ نے — پتہ پتہ چھوک من موہن — ،،

شامہ رو پہ چھس زوت نن — کامدینہ آو رچھ نے

برجہ گامہ ور او کامدیو زن — ،، — کسہ پٹ چھوس گو ورون

ییند رازہ آئس شرہ نے — اده خوش گوس مد سیدن — ،،

پوتنا یہ وب وو دیہ جاون — بہرہ لج بتہ بہرہ نے

اَکہِ دمہ گیہُ اَتھہ ہاوَن — ناکوڈ — کالی ناگ اوُس زہرٕ ہارَن

تَس نہٕ ہیچھ لگ پنچہ نے — بالہ کرشنا چھالہ مارن مذکور

شُنینکھ چوردیت آولارَن — گوُپین لگ خٹہ نےٕ

اَکہِ ضنجہِ گوپران تراوَن ،، — گوُربایہ درایہِ پھر تراوَن

جمنایہ تن ناوہ سےٕ — جامہ نت چھوکہ پامہ تھاوَن ،،

راوِ کایہِ ہند آو برہمن — موختہ مالہِ مُل کرہ نےٕ

موختہ کُل وُچھ وُچھ چھوُ منہ چھن ،، — کیالاسہ آو شنکرشن

راسہ منڈل ہیچھ نے — کرشن ڈیوٹھن تہٕ گوہرشہ گن ،،

نرگونہ غند اوُچھ ستوگن — زگنس آو رچھہ نےٕ

ستہٕ دیوستہ نارائن ،، — پر ماتما چھوہ پرپورن

کرشن تس لگ ونےٕ — دِگناہ وان یوگی زن ،،

کرشنہ ناوس چھہِ گناہ گن — زِیوہ باوُ لگ ہرنے

پانِ پانس چھوُ پرزہ ناون ،، — چھس دیا چھوُنہ کانسہِ مارنِ

یمِ تمس آے شرہ نے — پاپین تہِ کینچھاہ چھوہ یارن ،،

ڈالمت آسہِ وِدہ ہارن — اسہ لگ جسہ فرہ نے

عیبارن سوی چھوتارن ،، — شوبھہ کارکر شوبہِ وارن

بجھکتہ باوُ لگ گنہ نے — وشنہ رُدہ کرشنہ اوتارن ،،

کرشنہ کرشنے کر کرشن
کرشنہ ناو لگ سرٕ نے

کرشن ڈھیوس کرشناین
سیت گوپین گندٕ نے

باونواں ۵۲ بھجن

کرمہ پدمہ پیترن نیترن سنز واس
راس کھیلنہ وٕنہ اتھہ رٹ چھیمہ اتھہ واس

ہیر بہ رٕوپہ مایا چھہ چانی چھایا
اُس مایا کا بھید کسی نے نہ پایا

پانہ چھوک مایا بہ منز پر مایا
دیکھیے وہ مایا دیوہ لوک آیا

برھما وشن رود دیتا پشکا بیوہ دیواس
راس کھیلہ وٕنہ اتھہ رٹ چھیمہ اتھہ واس

رادھا کرشنا راما شاما
ہرے ناوٕ لالا رے نشکاما

خکھنا کنیہ چکھنا اک داما
گنز اوک نامتہ سودا ما

سادی دوکھ مہ کاس اُداس چھین بو واس
راس کھیلہ وٕنہ اتھہ رٹ چھیمہ اتھہ واس

جسوداین بن گلہ چھی وندہٕ نا
کرمہ کینہ دھیبا نہ دانہ ورمہ درود منڈٕ نا

حال چھی گنٕ نا چھی سیت گندٕ نا
تراوت بن نا دیو کی ننٕ نا

آسرہ چانہ آس برجہ باسی بھاس
راس کھیلہ وٕنہ اتھہ رٹ چھیمہ اتھہ واس

ترزگت پالہ بالہ گوپالہ
دیو کی ننٕ نا دینہ دیالا

ہنہ چھوی کوستبہ من وٕنہ مالا
ارے ننٕ ہ لالا اتبسری دانا

ساسہ بڑہ تر بہ چھیے ہیتہ مل ساس
راس کھیلہ وٕنہ اتھہ رٹ چھیمہ اتھہ واس

اچھوتہ چھتہ سی مہا فس منزگن
ستن کہ نہ جا انسن رنگن

رادھا پرانہ اشکھت پانس کُن اَیَ
خنہ خنہ چھِنہ اَس اَک شاہس وتاس
سوکھین کھ دِت دوکھین دوکھ کاس
شور اہ کلایہ سُت جان آبہاس
شُراہ چھوک ہت ترِیہ شوراہ ساس
گوپی ناتھ چی یِنہ یِنہ لارہ نا
گچھ نے چھِنہ اکہ خنہ پان مارہ نا
کامدیو ہت یکھ تنہ یِنہ ونواس
پو شُولت پانڈھ لولہ اول ابرہ نا
پدیا مبرہ کی وستر نیرہ نا
ہیمال چھُس بو داس ہت سمیر کیلاس
اکہ نیرہ نہ رکھمن تہ بیہ نیرہ رادھا
بنسری دایہ وَنہ لائے نادا
کرشنس پرنہ یِکٹ پاس آس پاس آس

ورج گوپین تن ہاوِ سموکھ نَ
راس کھیلہ وَنہ اَتھ رٹ چھِنہ اَتھ واس
تن سوکھ من کھ دِت سموکھ آس
شور اہ سندگاہ پھِرت اولاس
راس کھیلہ وَنہ اتھ رٹ چھِنہ اَتھ واس
مُرلی شنہ نبوت مَن کُن وارہ نا
شامسن تان چی شامہ زوِیہ پارہ نا
راس کھیلہ وَنہ اتھ رٹ چھِنہ اتھ واس
وَنہ وَنہ کرشنہ گیت وَنہ وَنہ پھیرہ نا
ورندا ونہ کے وَنہ کُن نیرہ نا
راس کھیلہ وَنہ اتھ رٹ چھِنہ اَتھ واس
اَتھ واس کرِت چھِنے کرمہ پرسادا
ہادت پدمہ پاداگال اُوپادا
راس کھیلہ وَنہ اتھ رٹ چھِنہ اتھ واس

ترِیُوان بھجن

کرشنس چھاڈان اس گیہ مچے
نصف شین ہندرہ ہیچے
پچھن پچھن وَنن چھیہ وچھن
اندس تہ منزس پانے چھوچھن

شامس چھاڈان اچھ گیتہ چھے	مذکور	تارامنڈل زن آسہ شوبن
منیشرن من اوس لوبن		زہ زنہ ہت چل تہ اس آسہ کھے مذکور
تمہ زنہ زن آسہ سریہ چپارم		کرنک پانس سین سماگم
پاتال وچھ کنہ آکاش کھچے	”	تہندرن کرمن چھوچے کاری
یتھ پیوک نازن خریداری		نکھس ہیچن تہ زانن لوچے ”
یکتو ہنن ہنن ون دِتراوِ		قایم تمسند کتہ پرزہ ناوِ
پریمہ ہنجے چھ منچہ گیمچے	”	پان منشرادت چھاڈنہ درائے
رادھا کرشن ہت تمہ آئے		پورن سانیتہ آست چھوچے ”
یپھے پانچہ مہ کرشنس موکھ ہاو		وِشارپن میانہ ویخ کن تھاو
رادھا بنت منز باگ پنچے	.	نصف شبن نندرہ ہیچے

چونواہ بھجن

کرشنہ چھوک منز ہیتہ ہیتہ لولو		وینہ بیتہ منز رکھمنہ لولو
سوزے بر بمہ رنگ منز میور		پاساچی بکھ نتہ چیاہ مہ زور
وچارہ پوچھ چہ سیت آنہ لولو	مذکور	یوگہ کس بامس بھٹھ مہ غارہ ناو
دوہ تارہ منز رُدمہ پر رناو		موکھ ہاوتن لاگ تہ لولو مذکور
کانہ کرددہ لوبہ موہن شوپال		زینہ آمہ ہی دینہ دپال
زورہ ہیم تراو رہ کنہ لولو	”	راچھ چھم وانہ نس چی نشہ کینت

زورہ ہم کٹہت پانس سیت — چی روست کیاہ سہ لولو نالہ کو
مشر ناگنہ وہ پھل چھوی ناو — درمس بیچھ ناوس منہ چھاو
ویرہ دزمی جانن نہ لولو — نہ گو — بھکتہ وتھسلہ چھک بڑبلہ دیہ
موکلاوت نم گرہہم گیر — آرچرمیان کس چہ ونہ لولو ،،
اچھ لوسم چی وچھ وچھیم — درشن دہ مہ سیت پانس نم
تھتھنہ زاہ اتھہ واس چھینہ لولو — ،، — میانہ سمسارہ بیشہ کوی ناج کل
نزفت کرزوہ راوموختنک بیول — بجننہ کلیہ نی موختہ چھنہ لولو ،،
دھیانہ زاموونتس میحاس ہان — واسنایہ زامو ونتیہ سان
منہ من نتہ واجہ کنہ لولو — ،، — تن سوکھ من کھبا ویراہ ناو
سوکھ موکھ کرشتس کرشنہ موکھ ہاو — اک سکھیا اک بنہ لولو ،،

۵۵ پچپنوان بھجن

انہ گٹہ چج فج سنگرمالو — دھتونندہ لالو یوز نندے
گاشہ تارک گاہ بیوبالہ بالو — پرکاشہ چانہ سیت پزلنہ آو
دورہ وتھ پورہ کنہ پٹ پنچالو — ذکر — آشنہ چانہ بُلبل چھی دوان ناو
پرکاشہ چانہ دورے چھ بولان — پوشنولہ بوانشہ بوزگوانشہ لالو ،،
گوپیہ آیہ ہت پریمہ پوشہ مالو — رادھا کرشنہ چی پوز کرہ نے
جمنایہ سرانس ودایہ گمہ مالو — دویہ یوتا آیہ سانہ لالو

راتس رُودِ پر باتس تانِ
پیٹ ہیر ونٹھ سیٹ چھی چھپالی نالو مذکور

یارہ بل بیٹھ بیٹھ شوہ شیوالو
چھی وزان شنکھ تہ چھی وزان دِیف

نوک آیہ پوزایہ ہت پوشہ مالو مذکور
چانہ وایہ سیٹ وینہ دیالو

شادِ گیہ سان دُنیاداری
ضُنگاک پریت چیز وات کالہ کالو ،،

آکاشہ وُتھہ پرکاشہ دُوشالو
وُانس کُت گُڈ چانس کُت

ذگرِ وُل کُڈ کالہ فرناہ نالو ،،
چھی ہُوشاہ ڈینو ٹھ بیٹھ جلالو

گاہ پیو زگرِ گجہ گاہ کیا جان
واہ واہ کرہ وَن چھ پیر فرونالو ،،

باغ چھا وُنہ وَس بیٹ بنگالو
متھرایہ نگرس وتھرت چھُوی

شامہ وَس بُنج گامہ بیٹھ دِت ڈالو ،،
دِیوگن ھرب آیہ بڈہ خیالو

واین نہ گاین چھ گووِندہ کیت
روزشامہ بوزسامہ ویایہ چھپالو ،،

آشاجانی چھ بالہ گوپالو
کرشنس گتہ منترہ گاشا ہاد

پالناسان کر ترز کت پالو
وُتھو نندہ لالو یوگہ نندے

چھینوال بھجن

ہوشہ پوشوُلہ تھاوکن
وانیہ وَن ہارہ لولو

رادھا کرشنہ وَن
لولنہ اَشہ وارہ لولو

رنگہ کین تس ہُوبن
گوڈہ مَن ہند رابن

آدہ نیر برنہ دارہ لولو
ضنگاہ دُرپ اُوچھ ہن ہن

پریمہ سیت کرمن رٹھمن
بھکتنہ بھاوہ سیتھ ایک بنہ دون مذکور
بھکھیچ ہندہ چاڑ وارہ لولو
ہتی ورقی گوپین
دیا پک واسدیون „
موہہ پوتنایہ مارہ لولو
بھکتیہ منترن ارزن
گلہ پانہ کروتھ دریودن „
ڈیرہ الماس تارہ لولو
ہمسایہ کمسس مارن
ماجہ ہیم راجہ تس ہیوزن „
اندرمہ چھپہ چھارہ لولو
ورنارا ونہ کوی ون
سبزہ زن لگیہ چیرنن „
ویاس تارہ وتہ لارہ لولو
یوگیو بوگت بوگن
نرمہ نشکلہ نگن

نادلالس پیارہ لولو
چاو وید کا مدینہ تھن
چیت بنہ آنندہ گن مذکور
کرمت چھوہ من تارہ لولو
برز جسو داچھس لگہ ون „
ییچھ بنہ دودچین ست زن „
رتھ بانیہ سوارہ لولو
منہ واجے کرشنہ ناوخن „
کیسہ پٹ چھوس گوورن „
شکھمہ وارہ تر وارہ لولو
خٹ خٹ چھوہ نن باسن „
چیت اد زلہ گٹہ کاسن „
من میان اوشجارہ لولو
داس بینہ راس کھیلن „
بولہ ناون شکھدیوزن „
وہنس برہمچارہ لولو
کرشنس اڈہ ژھناوپن

نۂ ینۂ کیاسہ لارہ لولو
زانِ منز نس نۂ سوٗہم ان

ستاونوان بھجن

وَنھو نِندرے بالہ گوپالو
شامہ لالو گٲش ہو آو

اَسِ ہُشیار رو درایِ لٲنس
شامہ بچھہِ بر باتس تانِ

ہی موکھہ داتہ پربا تہ کالو مذکور
لولہ چانہِ سانہ اَشہ چی وہارا

واچ تار امندلس تانِ
ہیتِ چھُو چندرمہ امرتہ پیالو مذکور

شولہ ینھہِ پوش چیٹ پوشہ تھرہ نی
گرہ واتہ نادِ چھیرہ نی کت

کرِہ چی کحیہِ پوشنَ مالو "
گوٗ ہیہِ درایہ جمنا یہ سرانس

بوجہ مچہ کرشنہ دھیانس منز
یورہ درایہِ اورہ آیہ کمہ حالو "

ٹوک اُدزہ نادِ سرین ساری
آو رتھہ سواری ہیت.

سیر س نیر ترزگت پالو "
کیا کرو اسِ نچہِ کورہ والی

بڈِ نادار خالی دست
دِن چھہ گذران کمہ کشالو "

کیاہ کرو اس چھ کرمہ ہین ساری
یچھہ دُنیا داری منز

اَدِہ خرچہ تہ بڈِہ عیالو "
کیاہ کرو اسِ چھ چاری فیاری

کیاہ پکان ناداری منز
چھِڑانھہ ہو چھہ کتھ مورکہ چالو "

ہان چلہ ہے اَسہ مان بڈہ ہے
شرم کرم دھرم دان شوبہ ہے

لدنہ اَنخ دنہ دیت دالو "
ینہ منہ چھنہ ہیہ براُن نادی

وادہ لدنی وادی کاس — گرتہ انوگریہ ورتہ کریالو مذکور

کیاہ کرو اس بندتہ پاین — مندہ چھین چھ ہمساین منتر

سانہ موکھ تھاونگ ستغالو مذکور — ہی موکھ واتہ پہ پانہ کالو

موہہ نیند سے منتر اوزناو — کرشنس منتر چیت شیوالو "

اٹھاونواں بھجن

آدِ پر پانس اچھ مچھر تی سے — منہ کن منز نیے شری بھگوان

نرملہ نیر پوہہ ساگرہ تر نیے — نشکل پارہ بلہ کرنے سران

ترشو سے کل ابھیمانک ہرنے مذکور — سمسار ہرم مانت وم ہرنے

سوہم سنز نے ٹھرت پران — بینار سے شرت سمرن فرنے مذکور

پتاگہ سیت راگہ ویشہ تشہ و سرنے — سوہم سنز نے ورزنے دھیان

من تہر کرنے منتر پرنے — شری کرشنہ چرنہ کملن اچھ جرنے "

یچھ یچھ شر دایہ بھاونایہ سان — ماتسی پوزہ سیت دیہہ منتر نے "

ناناسودرنہ پانن برنے — بھاوتایہ سیت پھیر کھنڈہ پکوان

شری کرشنہ ہماراجس آپرنے — آنشہ دلہ ہر دیس منز وتھرنے "

نرواتہ آسنہ کی تھان — کرشنہ دھیانہ سیت تھانہ پانہ اورنہ "

دیہہ دیہہ کس کوٹس کھرنے — آنشرنے گتانہ سنتان

ایکانتچ شانت شکھتی و ہرنے " — ورمہ کرمنز ورہ موہہ لاگس فرنے

بیت ہبتہ شہ دمہ کی پٹیوان
آنند دِگرس راجا کرِنے — ندگو

بالاکُن ن دھیانا ورِنے
کرشنہ زُمُن ہسر ہرزہان

نبزہ زاہ بِزتہ زِنہ مزِہ زاہ مرنے
منہ کُن ہسر زنسے ہشری پھیٹوان

اُنشھوان چھون (دپراتہ کال کی بیلا)

پہ باتھ ہو آد اُچھ مچراہ
ہسند رہ متراو ہسند رہ موتراہ

چھوچمکان اَتھمہ سُریک نگاش
نبر اندر یہ چھنتا آکاش

مچر اُچھ وارہ موتر پراو — ندگو
چھنتن ہتے چہ کرہی کیش

چہ چیپان کو نہ چھک اُدیش
سمے گو رنگ پرلت آو ،،

سمے زان باندہ جتنا زان
گچھس بچہ تھ گندن سامان

نوی نو پنھتر است چاو ،،
گنا نک ویف پرزلن تان

وچار کہ ہنترہ چھ شودھیان
وزری بچھنہ خیالک داو ،،

مہ کر چیپر فیر چہ ہوشس کن
اُددیو گگ جامہ نالی چھون

چنس وُزناو آلس ساو ،،
سنگر مالن چھچ پاپنن

زگنت ساردی ہتنن تاپھن
چہ موکھ اُدویتہ آتش ہاو

اُددیو گا کرتہ سوامی سُر
یندت پانے دیتی اپدیشُر

شُکری بچھ چہ کرمس بہاو ،،
خسنی سامنی دِتی راتھی

تہنہ سوامی چھُو برباتھی
آمس تشہ اندرِ شاہ ہوزاو ،،

کرشنہ کر پوشنوئن کار | پریمہ سیت کرشنہ گیتھا گاو ندو

بھوان بھجن

ہیت پر باتس من انہ کالے	بادشامہ لالے شریرام روپ
کامدینہ ہیت پٹ گورِ وانس	اکھا چھو دُون دصیاتس منز
چھی سیت میلت کمہ تان عالے ندو	ایک زانت انگس تیلت
راسا کھیلت میلت چھی	اوچھ پریم کر ہیت پوشنہ "
اَک آسہ دُون یا آسہ ہیت	تتہ گلہ گھٹ چھُوہ پرن پن
سوی کھِل سُد کرہ ہُل کمپالے "	شری کرشن رامہ موزن کرن
دُرن نہ امو ونتن کوُر	گت بادنس منز پاپ نیبالے "
رامی چھُو کرشن تہ کرشن چھُو رامی	آسہ بھگتی نشکامی کر
اَدُدینہ بادن کِڈ موہہ زالے "	شوی چھُو کیشو تہ کیشو چھُو شوی
بھن آس اُدہ ہیوس گوی ناو	آمہ ووُدس چھِہِن بُن چالے "
گوران سمیتن یارانہ لاگُم	گوُرِوانن ہیھ زاگم ژنہ
کامدینہ لٹ اہیٹ رمہ نائے "	جسو داماتا گورس چھ مندان
دودہ شرس باڈگن چھاگ	کھن تستا پرن چھُو دود پیالہ یالے "
پچھ ہند وچھ کھو چھہ ہیت بو دُون	بلہ ناوتس اوچھ مرہ زُون کُن
دیا یہ کامدینہ چِھٹ وو یالے	اودی چھی ہیت دیوانہ تن

پھر تہٕ تیم گوپیہٕ ہرت — شاہ اوات کاہدیہٕ ہیت بیتٕ وٕبا — مذکور
یُو چھن منز چھے وَنٕ ہہٕ ہیرٕن — وٕنہٕ ہیہ گرہ کو نہٕ فیرن چھا
ہیہ ورشن دیہ نس وٕتہ وٕڈالے — مذکور — ہیہ زل چھے منز پوشہٕ باغن
زاگن بمبور ڈیشن نا — شامس پہ یاتٕ اوچھ کالے 〃
غنس تہٕ ساغتس دنس تہٕ راتس — چھوس چی وانس منگان پچھے
شامسن تہ پہ اتس گکہ کالے — 〃 — کرشنس ہیہ ارو چھوٕ آمت
کھیلنہٕ پیاست منز گوپیتن — ستہ زاو وچھ زن زن چھاپے 〃

اکسٹھواں بھجن ٦١

رامہٕ چو شامہٕ روپ ہاوے — پرمہ گٕنت پراوہ ناوے
بُوگہ شو گہ بیت چیت ہاوے — اچھہٕ منز ساتھ والجے
بر ہما ندرہ بوش پچھاوے — مذکور — کرہ دست سنگہ بول باشے
چیٹھ ہوہ والہ واتھے — ہمہٕ کچھ دی دفہ ناوے 〃
بکھچ اولا ایرہ ناوے — شکھچ سیت بناوے
امرتہٕ کی قل خیاوے — 〃 — پوشول زن گنزہ راوے
کرشنہٕ گیت گوہ ناوے — نامہٕ سمرنہٕ ست تھاوے 〃
روچھ تہٕ زن مت ناوے — آکھمہ ترکہ من ناوے
بنشکامہ زل وامہ چاوے — 〃 — دیہ ناولتہٕ منہ چھاوے

دیہہ گت بن ہاوے
اکر شش ویکونٹھ داوے ۔۔ ذکور

باسٹھواں بھجن ۶۲

ٹوٹھان چھی چھوک بھکتہ باوس
شامہ روپہ لگیو رامہ ناوس

سامہ موکھ گیت چھوی گوان شیشہ ناگ
رات دن مہا ستن چانوی راگ

زناہ ناہ چھی کرہ تا دُکھن تیاگ ۔ ذکور
راجہ پرتھ رس دِ توت ویراگ

یوگہ کن ٹوٹھوی بسنت کاوس
شامہ روپہ لگیو رامہ ناوس ،،

ہی شوہ کیشوہ چھوس چان داس
شوہ زہ یہ بسہ دُن چھک کیلاس

رامہ روپہ لنکایہ کرہ دُن ڈاس ،،
کرشنہ روپہ کن چھک کھیلان راس

تارہ وم موہہ نس دریاوس
شامہ روپہ لگیو رامہ ناوس

کنہ تھو سیمین کمسس زور
کنہ رہ د راونس تھ دور دور

کنہ رود لنکایہ کاہ شت پور
سمسار اذنان کُس رود سور

کم دیف پرہلاد منتر داوس
شامہ روپہ لگیو رامہ ناوس

شنکہ منترہ شیدتر اوہ نس لگیو
بوزہ وتن موکھ داوہ نس لگیو

اسہ ون موکھ ہاونس لگیو
تاشہ رستس یاوہ نس لگیو

لگیو سنتہ کس سوبھاوس
شامہ روپہ لگیو رامہ ناوس

سرہ وہ دیا کیہ چھوک شنر مش
کرشنہ روپہ وارث منتر وس

تکلہ ہیت وامنہ دیوتس
ششر ہاوت ارزنس

پانہ بھگتیہ ہیتھ چھوم ہاوس — شامہ رُوپہ لگیو رامہ ناوس
رامہ چندرہ شتین چھوی سوبھاو — پوٗنم دوہ شیوہ آرتھی مرکرہ ناو
چندرہ چیڈہ میریہ ہیو درشن ہاو — کرشنس شیوہ لول تتھ گراو
بیٚھ گرہ پارتھی درہ ماوس — شامہ رُوپہ لگیو رامہ ناوس

ترسیٹھواں بھجن ٦٣

شامہ شامے شامہ رُو دپ گارم — شامہ لالُن دارم ہ وِصیان
شامہ شامہ اُچھہ منز شیوہ مندرس — شامہ سندرس سیتہ شمبھو
شام اتھہ آم دوہ رتھہ خارم — مذکور — شامس سیت صبح ملہ نادم
رامس سیت رامیشور — شیوتہ کیشو کنوی وِچارم — مذکور
صبح شامس کلپہ ورکھہ مانم — میوہ زانم شیو انو گرہہ
دن تہ راج ہند زگ پرن چارم — ،، — شامہ ویرہ ٹھیر شیوہ راگہ فیاڈم
بادہ چھاوہ آو انو گرہہ اَن — پان ترفت گوم ہران سنارم — ،،
بِہ انبار نیرہ پیرہ جادم — سیت تھاوس ہی تہ تلسی
شامہ وایہ شیوہ متہ رس سارم — ،، — مورکھ دِوہ ہار گوزن کارم
شامس زالمس رتن دیپ — آلہ دِت غمہ گٹہ کارہ ہارم — ،،
شامہ کس سازس کن دارم — ہر شک بجیہ لگ نچہ نے
ہم نچہ نن ووکھہ نوارم — ،، — صبح شامس وستارم

باندٕ وچھتا نہ بچہ نما
سما از یشہ پیشہ بھاد بارُم
وشہ کوی وشہ راوان بارُم
پزہ رنہ سیت یچھ پزہ ہے
تری کرشمن شامہ شوبایہ سیت
تمہ مہ پاپن پرمہ پن یارُم

تمہ نمن پنتھر مہ کھارُم
خوش گوم وشہ رکھ نندن
منہ متھرایہ شامہ دھیان دارُم
غمہ نکس تھمہ سی کُن چارُم
سایہ سیت عیب عیب کرِ نم
شامہ لالن دارُم دھیان

چونسٹھواں بھجن ۶۴

نارہ کیٹ مارہ ونہ یدہ وش وارہ ونہ
شہر شہر گامہ گامہ رامہ رامہ سرہ یو
کر ہرشتی کبیتہ راگہ دیشہ کس بشس
چھی بننہ رنگہ جامہ یمہ جانہ فوجہ شامہ
بپورہ گیتا چھ گو بیہ گاون
ہوشہ آلشہ پوشہ کس گوشس ہیٹھ بہہ
سربہ درشن ونہ موہ گیہ منترہ بتہ
تلسی چھاونے نہ ہیہ تن نافے
منہ نکہ تیلنہ ند وپاٹ نہ ٹوٹھ
رازہ پوگہ رانہ یوزسان تازہ تازہ سُر

شدُ شانتہ دودہ چوُرہ گوُرہ گوُرہ کرِ یو
وکھنہ اُترہ پچھمہ پوُرہ گوُرہ گوُرہ کرِ یو
نخچہ نخچہ چوُرہ چوُرہ گوُرہ گوُرہ کرِ یو
لنجہ لنجہ موُرہ موُرہ گوُرہ گوُرہ کرِ یو
سرگہ منڈلچہ جوُرہ گوُرہ گوُرہ کرِ یو
شامہ رنگہ بپوُرہ گوُرہ گوُرہ کرِ یو
یمنہ نورکہ ذرہ گوُرہ گوُرہ کرِ یو
فلأہ مشکہ کافورہ گورہ گورہ کرِ یو
شردہ نکہ گنہ دُورہ گورہ گورہ کرِ یو
پریمہ مازہ سنطورہ گورہ گورہ کرِ یو

ہا بھیانک کُل ہیتیہ چھینہ نوں	تیا گہ ویراگہ سُورہ گورہ گورہ گورہو
ہاہری ہرہ پاپ ہر کرشنس کر	انو گرہیہ پوُرہ پورہ گورہ گورہ کرہ

ناظرین کو واضح ہو کہ مالک ایسی حالت میں ہری ہر نام سے ناموزوں ہوتا ہے کہ جہاں پرمنوہر کرشن چندر اور امرتیشر شو شنکر ہر دونوں کا سمیوگ اور ملاپ ہو اگرچہ اس کتاب میں ہر جگہ ان دونوں کا ملاپ اور سمیوگ دکھایا ہے۔ لیکن یہاں پر خاص کر نمونے کے طور ان دونوں کے ملاپ کے چند بھجن مندرج کئے جاتے ہیں ؛

پینسٹھواں ۶۵ بھجن

کرپا کر تم ہری ہر سے	بو کیا ہ کرے زور

یُوبت پیومُت چھُوس بُوجرے — خنمت چھُوم بُڈ بار

یت پنچالس کِتھ پاٹھ ترے — مذکور — آرہ چھُوو زان وُگنہ درے

وارہ چھُوہ کران شور — چھُوپہ چھُوہ کران سنمندرے — مذکور

وَن وَن تیچ چھُچ گوس اندرے — نمن زن چھُوس چار

چھُوپہ ہُنا سوکھ دم یُوگیشرے — ” — نکھ چھیم جرہ تچہ چھُوم زرہ زرہ

بنا مُت چھُوس مور — ہیون چھُس خورن ہنا آرچرے — ”

ہنوکھ روز تم شامہ سدرے — پر باتھ ہو پچھ پور

پیوشس بینہ دوہ لگہ درے — ” — اُبھاسہ چانہ سیت گیمت کھر

انت کرن چور — مہ بھاسن پر کاشہ ڈوالیشرے — ”

ترگن ولنگت چھُوک شنکرے — شُکھتیہ چانہ چھُوس لور

اُدگنیس دُوگنا وُگنی درے — ” — چُونگ زن ہمہ فرگرہ گرے

پہ باز گر چھُپاہ سار — دوبارہ مہ ڈال پٹ خالے — ”

انار چانت گیانہ گرے — ہاوُم چوہم پور

تتھ منز روزت آنند برے — ” — کرشتس مچراو باوکہ برے

کُنی ورے طور — بت لرہ چی ہنت لسہ امرے — ”

چھپا سٹھوان بھجن

یہ بھجن ہیمال کے گھر داخل ہوتے وقت کہا گیا ہے

هت پربهاتها کوچھ کت آو | شامہ رُوپ چاو گرہ سانُ

رنگ اچھن ہنار وُچھ وُچھ تراو | چھُت کرُوہن شُدہ بانُ

گاشہ سینی گاش پرزہ ناو | مذکور | اک اکس نشہ پرت اکھا زاو

اسہ کنوی پُرشش بان | کُونہ سی چھی پچھ بدناو مذکور

چیتن بلہ چیتنہ آو | اُدہ کیا گو نُونہ پران

زانہ وُن زان دِیہہ ورہ شٹ تراو | " | پرت کُونک سی چھُو مُو باو

پرت چیزک دیوہ لون | رُوپہ کوی رُوپ واوہ کوی واو "

پران ہوتس ٹوٹھہ گنزراد | لُلہ منز باگ لَلہ وان

چت آنیس موکھ پن باد | " | اک چیتن برہم نن دراو

وِشن کرشنن شیو زان | آتمس پچھ چھُوس کُنوی بھاو "

ساتسٹھوان بھجن ۶۷

گندھر بہ لُوک آو واپنہ باجے | ترن بوہ نن ہند راجے آو

شنختہ پانتہ ورشنہ ورہ کرہ پرشادا | سادہ شاہزادا آنگن چاو

زانن تہ مانُن زنگیچہ ماجے | " | اُورہ کتہ جٹا یورہ مُوکٹ

اُورہ واسُک یورہ چندن ہار | اُورہ کنہ ترکتہ یورہ کنہ واجے "

سروہ منگل میلہ سیت چانہ ورہ نے | ننہ کیاہ بنہ سانہ گرہ نے سیت

ترہبون رنے [illegible] راجہ | شام پانتہ [illegible] وار چُویر

ہا رم ہیو رو چھ سار سمسار | مُوبہ مارُسون زن کار منہ نتھاجے
سِر یہ بھگوان آد تیزہ بیت بُرہ نے | تید رازس موکٹہ جرہ نے آد
رچہ رچہ زچہ درایہ منز تیزہ ناجے | مذکور چیندن کونگ گمہ گنگہ چہ کاجے
اُدمکارہ رُپس چھ وارہ پوٗزا | کرشنہ وشنہ ناوخن منہ واجے

اڑستھوان بھجن

ادم ست چیت آنندرگنہ ٹوٹھ | ستہِ دِیوہ ستہ نارایِنہ ٹوٹھ
شمہ دمہ ٹوٹھ دمہ دمہ اومہ ٹوٹھ | ست سنگہ کے ساگہ ٹوٹھ
ست پورشن ہندرِ ست زینہ ٹوٹھ | مذکور اکِہ انیکہ موکھ اکِہ کھنہ ٹوٹھ
شوہ شکتہ رُوپہ دوبہ لخنہ ٹوٹھ | ترِ یہ گونہ سستہ نِرلوچنہ ٹوٹھ ,,
نِر گونہ ٹوٹھ نِرنِرنہ ٹوٹھ | چیتنہ چیتہ کے چینیہ ٹوٹھ
اکہ پوشہ وِ نِرچی منز منہ ٹوٹھ | ,, کیشور کیشوہ کیشوہ ٹوٹھ
ہی شوہ ہی شوہ ہی شوہ ٹوٹھ | گرڈاسنہ برشبانہ ٹوٹھ ,,
نِت چان ورت درہ شربارُ ٹوٹھ | شامہ سندرہ بھسما درہ ٹوٹھ
سودرشنہ شنکرشنہ ٹوٹھ | ,, کاشی ناتھ منز تپہ ونہ ٹوٹھ
دُوارِکا ناتھ بندرابنہ ٹوٹھ | اجودھیا ناتھ رامہ راونہ ٹوٹھ
امرناتھ شوبہ درشنہ ٹوٹھ | شوہ ناتھ امرتہ درشنہ ٹوٹھ
وِشوناتھ کپارُ توچھنہ ٹوٹھ | انوگرہ سیتن ہنہ ونہ ٹوٹھ

پالہٕ وَنہٕ بنپالہٕ کے بَنہٕ ٹوٹھ
وستر رستہٕ وستر ونہ ٹوٹھ ندکو

گرہٕ گرہٕ کھنہٕ کھنہٕ دِنہٕ دِنہٕ ٹوٹھ
آکاشہٕ پاتالہٕ ہرہ بونہٕ ٹوٹھ

پوٗرنہٕ بچھمہ اوترہ دکھنہٕ ٹوٹھ ندکو
شامہٕ رُوپہٕ ٹوٹھ پرباتہٕ رُوپہٕ ٹوٹھ

سوپرکاشہٕ رُوپہٕ جوتی سرُوپہٕ ٹوٹھ
کرشنس شوٗراج ہنزِ دِنہٕ ٹوٹھ ''

۶۹ اُنہتروٗاں بھجن

نٔندن باغس منز نِرِبٔن
سنت بیٹھ چھ ن کُلہٕ نی تل

چھت سریہٕ تُن وراو موگٹ کتہٕ آس
دِتہٕ آس منز آکاشس زانڈ

چھاپاچھ وندن تہ مایا چھ اندن ندکو
چرنارہٕ بنِ ن کلہٕ چھس وندن

جیسوٗ داتندن پرمہٕ گت ہاو
نِشکامہٕ کرمہٕ دانہٕ درمہٕ چھ مندن ''

دیوہ لوٗن ہیت تن پٔڑست شروٗ نی
یرہٕ شوٗہ نی کیبوہ نی کرُ

موٗہہ گُل چل پرت چیز کَن بندن ''
سماز وتھانس لنوٗی موکھ کو

اننتہٕ سوکھ گو سروٗہ وِدہ ہاو
دُکھ چل مکھ ہاوٗ برہماتندن ''

ابھیاز جھکیچ ہنہٕ سرفی چھ گوہٕ نی
وِوِبہٕ زِوہ نی چھ ہوہ نی موٗج

سرشٹیہ ہنز بھیاو درشٹی چھ وندن ''
شوٗہ پریمہٕ آنند رسہ نی مست کرِ

وہشے بیدرے بیحس کرِ
سَت سنگ بنگہ چینہٕ کی سوگندن ''

سارمایہ منزہ نہ مایا کرہ
کرشنس موٗہہ ہری ہری ہر

چانہٕ رایہ کس واتہٕ مایہ فندن
سنت بیٹھ چھ ن کُلہٕ نی تل

شری جگت ماتا مہامایا کے چرنوں کا اشارہ

ستتروان بھجن

شری اشٹادشہ بزی کی لیلا

شُمرنہِ چانہِ ساری پاف ہاری
سنکٹہ کٹہ چھاک ہی موکٹہ داری
سہاسنہ چی چھےُ سواری
مذکور
چاوِ پریمہ دودہ چنڈہ وارے
نٹِ لچھل آکاشن گرٹن تاری
پرِمہ شلھت مانگ نکِ گراچاری

ہارے پرزنیتھ ہارِ ے
تیزہ چانہِ پرِ زلنہ آوسمسار
گوری ناوس لگوی پارِ پاری
نہ انِکِ ابھنو گفت آچاری
مذکور
نن نیرت وُن چانُن مہا
شیوہ شکتہ نت وُہ زاچو پاری

گُل گندِت وُنہ نے مہ یاری
نِت سُمیرس تانِ لاہِ لاری
پَر بتہ پَرہ وکھنہ پاف نواری مذکور
نُونوہ راوپراو پرانوُی یاد
آدِ شکھت پانہ چھک بسُ وُہ آدِ کاری
سادسنت ہیر اگُ جوگنِ ہسچاری ,,
سارہ وی رُٹ درباری سُوی
اشٹاوشہ بزہ وی سیت پَربتہ
نُرہ وپاپک چھک سُ وہ اُویکاری ,,
گرمہ سانہ بنہ نی بجھنی لیکھ
چانہِ شکھچ سیت دیو نِریو وہ ہاری
چانہِ سیت سانی چھُ دنیا داری ,,
شری شاری یوگہ بندرے منز
پرماتمہ رُوپہ چھکھ گنیچ ساکھی
پرانہ شکھچ سیت چھک پانہ وِہ ہاری ,,
وانی رُوپہ بھوانی چھک
چانہ لاگیہ یوش چپا چاری

ہت نکھس نینگ منز کشتواری مذکور
کتہ آس وانتہ پنچ شکھت اوس سخت
شارِکا ناوچھوی بھاو چھم جانوی
حال باد وال پاپن ہتہ باری ,,
پُوزاہ کرہ ونِ سارہ چھی
چکر لیشُرہ سی چھُنجے جے کاری ,,
سدِ پیٹھ بہتھ گیہ سید ہت ساری ,,
ہتہ کارہ پچھہ چھک بنہ باگراں
کرمہ لینہ چھک پانہ پرمہ شکھتی ,,
کرتہ کرمہ فل چھک وُہ ون ساری ,,
چانہ سیت اولسنہ آدُ سمسار
ازہ پاگاتیری زپہ ہوت اندری ,,
مَنہ پرانہ وِھیانہ گیانہ وچاری ,,
زتیندرے بند راکھی چھک
پانہ چھک یوگی پانہ گیانی
سُرسیت جسُ پنچ وستاری ,,
چیڑی چھی چھک چیتن سُروپ

چھٹ شکھت چھک چینہ ون چھ پارٕی ۔ مُو بھنیاہ نہ پہ اُفنگ اُوپایا
کر راز ہیمس سایاہ تراو ۔ ہیمسہ ناوہ سیت تارٕ ہیمہ ہیمہ واری ۔۔
بیمالہ پربتن راز کو ماری ۔ پاوِن لگوی پارٕ پارٕ ئے
کرشنن بکھت بوزکن وادٕ داری ۔ ہارٕئے پرپنچ ہارٕئے

اکھتروانٔ بھجن

شری راز رازیشورٕی کی لیلا

سرِوہ ویاپک چھک راگنا بھوانی ۔ پرمہ پدوی چھ چانہ زانیے
تُولہ کِل ناگس لیچھہ بدٕ لوکھی ۔ پرمیہ سیت پرہ ون سرو کھئے
اُس پرچھوس بوپرہ تھنز مان مانی ۔۔ ترہ کوٹی دیوتا چھ چانی بکھتی
کرِہ ون ہی تہا شکھتئے ۔ پانچین کارن چھ وارنا چانی ۔۔
چوشہ ویِگ گئے چی نشہ بُودی ۔ ترہ گل تہ اَک چھوی موجُودی
کلہ نگیہ چی تہا راجہ رانی ۔۔ لچھ بدٕ زنگہ چھوی رُوپی چانُوی
جے جے کار چھوی سانُوئے ۔ سمار بکھت کرام ناگہ وانی ۔۔
دُو پیہ دیپہ پوزا کرِہ ون چھی ساری ۔ گن دھرب دیو برہما چارئے
سادسنت بیراگ جوگ گوسانی ۔۔ تھال چھی کھیر کھنڈ قند بر برئے
رازیشرئے کرچھ آہارِ ۔ اُودیابیہ واسنا یہ گچھ دان وانی ۔۔
سکھہ بکھیلہ ترہ چتنہ چھک باسہ ون ۔ شوہ شکھتہ رُوپہ چھک آسہ ون چی

سرزہ تیاگہ ویراگہ بکھت جان ہانی ۔ مذکور ۔ ادم شبہ گاتیری چھک سرزہ شکھی

سمہاسنہ کاس سختی سان ۔ باسی بندیب ماج چی چھک سانی ۔ مذکور

ہاوورشن وارہ چھی آرہ کینی ۔ شری بھگوتیئے لین کرچہ من

دیدیرہ اسہ اگنا سہ چھ چھانی ۔ " ۔ پادن جان میٹھ دنہ دوائے

لاران آے بیٹھ ان چھال ۔ امرناتھ گنگا یہ ہرمکھ پانی ۔ "

ترشہ و گن ہت اوستا یہ چوری ۔ پانہ چھک چہ پاری مہامایا

چی روپیہ کینچھاہ مانہ چھیے ٹھانی ۔ " ۔ سنکلپہ پوتران چھم چارہ خسہ چی

واتہ وایہ خسہ کی دوہ کرمہ بیول ۔ اوچار ہولس لایہ ورمہ کھاتی ۔ "

تیاگہ ٹیرہ فرہ سیت فنہ ڈراوے ۔ سمارشتہ ترنہ سیت بھاوے سم

دھیانہ فالس چھنہ بوگہ البانی ۔ " ۔ اودیتہ سگہ سیت کرمہ بیول فوہ تھی

نیمہ ننارہ دت جس ساری ہت ۔ ہیراگہ وراتہ لونہ وسہ ہرشیج چھانی ۔ "

سے چھانراں ہنہ گنتر موتہ دوائے ۔ ترنیہ دیگہ منز رنہ بنہ مکھت

پرمہ شکھنہ دھیان وارہ خمہ ہان مانی ۔ " ۔ منہ کن توں اموسی چی چھیں پرارہ ون

کرشن چھس وارہ نایہ دارہ ون دھیان ۔ ورزیا کرویا پالنا چہ مہانی ۔ "

بہترواں بھجن

شری زالا دیوی کی لیلا

کھیر دخسہ پوشہ پوزکرہ زالائے ۔ مہامایائے چھو بے جے کار

پھاوِ دِیائے رگت ماتائے

وُشنہ مایلے بتروہ سِلائے

تہ انا دو دُپیس وُشُن برہما

سرتہ ہیوکینہ فی چھی کُنہ والی

نیدہ رِاکھی اُدپہ چینِدرہ کلائے

سان پالنا وِستاپرت برونٹھ

بِکھتی باشتہ رگت اوپہ ادُن

تِرِبھون تہ کارن تس نشہ ولائے

پاپاسنِن ایوان نِدد بیٹھ

پرتاپنہِ سی بلہ گو کرودی

چپرہ بِدرِن یار بیتچہ جلائے

تربیت پراوک پرمے گت

شیلایہ جکریس سو پرکاشہ بدنی

خارِس پُوزن مَنہ کامنا لے

پرمہ شکتی سان بکھتی پوز

دِن تہ رات چانی کرتنا کرہے

مُوکہ بنگ پانی منہ سازہ وا

پھا لکھمی شوہ پرپائے

سمیا اکُ اُوس چھاوِنہ ولائے

انت کنہ نہسہ فیرِت آئے

وُزلی جامہ چھی نالیئے

شوہ شکھتہ روپہ چھے چِترہ تار

پرار بُدوپداوتسن تجیلے

سانِہ تی نادُن نالہ مکہ روپ

ہردیس منز چھک جُونہ روبیا سپن

گنہ کاس وِلت چھ لوبچہ چھائے

تسند سُمرِنہ نِشہ رودی دُور

ست زن پرشو پرسند کرہ ناوک

آنندہ گن کرتسنزہ سیوائے

آلوس دُوپہ تے رتن دیپی

دیاپہ رُدپہ دِتہ بکھتِن بکھتی

نمہ نے آئے پرمیت آئے

چانہ سُمرِنہ سیت سِرہ دھیان

پانہ چھک نانی ماج بھوانی

برہمہ گیبانی تے وید ساغر
کرشن جی وُلمت ممتائے
دِن وات نزدیک فن سمنایہ

ستگورچھک فنت ہاو دیاے ندگو
موکلی چانہ او پائے سیت
ماما بائے چھوکرچے کار

تہترّوان بھجن

شری پاروتی جی کی لیلا

ہیمالہ پربتہ نے گرہ ز ایک
پرمہ شکھ ت پرمہ شو چھاونہ درایک
بھگوت مایا بوزنہ ایک
پرنرلینہ ایک سمارس
زرگنیچ داتا چھا کشفہ دایک
سوی چھی لائق چھی تس دایک
وگیس خستہ نسر چھوی چھایک
کرشتہ لولہ تار وسیتار وایک
سے گرنادہ بند بوزہ نسر لائق

ایک کرہ نے زگہ پالنا
گرہ سیت سپانپنک شوہ شکھتہ روپ
پراتمہ پتر منزر تیزاہ درایک ،،
یمہ منترہ درایکہ تتہ منتر چھایک ،،
یس دِک چھی تس رِ یہ شوہ جی
ورہ نے ہیی ہنت وگونتھ نایک ،،
مانہ ران پتہ ورتامنی درایک ،،
انی بھوانی چھی گھپی سد
ایک کرہ نے زگہ پالنا

یہاں سے یوگ لیلا۔ دھیانہ لیلا۔ ہوشہ لیلا۔ ڈل لیلا

وغیرہ متفرقہ بھجن ہیں

چوہترواں بھجن

بیہ رو ست تھاد تم زیہ سانو
ناپہ منترہ کُت گچھ انتر انی
ہتھ بن سنارہ سایہ بانو
بر و نہ ڈکنہ ہیم چھوس ننہ واری
سادنست گیبہ نتھکُن میہ تراوِت
اُن تہ زُن چھوس کران مان مانو
اَنہ ہی اننہ گٹہ منترہ تگاشی
متہ وُچھتہ میاتس کرمس کُن
موکلاوِت بِن چہ بھگوانو
بر ہیمہ زانِ رو ست دُشہ لدخیوُنی
سمسارس منز چھوس لاچار
وارہ تھاد تم آہ ہیمہ سانو
ڈیہ زُمے میہ چاپُن وامانو
برزہتھ چم نیوُٹھ سکہ ہیدانی
منز لنڈہ نی ہیوس کمزوری
اہ زن وِیزہ نتھ بانو
ہمسہ پکھ وی پان وُفہ ناوِت
ناشہ رستے چھم میہ جان آشی
رہنہ سی کُت لدنہ ویمانو
ورمس چھوی برہمنس وُن پیہ پُن
درمڈانہ رو ست چھوس کرمہ ہیوُنی
ہتھ گونہ چھوس چیہ ورمنگانو
برونہ چھم وانبت کمہ کار
آونین اوتار دارِت

تارہ کیمت بوہ سرہ تارِت

گرشنی تارہا واونو

نراگ ئے چاوہ ناوتن — پے زت نیاوتن لیستھان

پے زن فیرہ ناوتن رگیہ رگے — یہ چی تگے تہ تگے کس

٧٦ چھہنز وان بھجن

لگیو پرتہ پچی

ست گن پرکرچی بیار بنہ ویدیہ ورچی

شُدہ پیہ کاشہ لبوی گگہ اِیہ خونہ کبوی

آثرت شنہ مکان ویگہ میلہ خونہ پکان

اگنہ گگنہ پونہ بونہ تراچ سولی تن لب واچ

ثریا زاگرہی ترن فجر اود تھی

نشکل پونہ فرگل۔ زل تن بنہ شتیل

رودرہ تل آسہ گتھی دمہ دموختہ ہتھی

برتتبہ تار کچی۔ ورہ چانہ سکھم کھچی

دستی چانہ مستی۔ وستھی چھونسہ خستھی

سنہز پانچ چہ بھوچہ مو گھن کیچ چھیہ پوچھ

کرشتس ہاو تتھہ اسن اگ گنزرہ ہت ساس

برہماکارہ وِ…

یوگہ لگنا پنہ بیچی برھما کارہ ورچی

وزہ ماہہ خونہ لوچی برہماکارہ ورچی

کڈہ لیو آلچی۔ برہماکارہ ورچی

لبسہ تن چھہ نزمچی۔ برہماکارہ ورچی

ہشیار شدرہ پچی۔ برہماکارہ ورچی

بوہ ستنا یہ تچی۔ برہماکارہ ورچی

شوہ ارنوہ کھچی۔ برہماکارہ ورچی

زان چھیس وال پچی۔ برہماکارہ ورچی

مس مچہ نچ بونہ چی۔ برہماکارہ ورچی

تس پرن پس یہ وچی۔ برہماکارہ ورچی

نچ نچ پاو پرچی۔ برھماکارہ ورچی

ستھہنز وان بھجن (یوگ لیلا)

یوگ یاسہ نزدل ڈالہ دت دمہ پرے — چت یادہ رٹ مہ نمہ سو ہمہ ہمہ